BRFSS Detailed Summary Table for Four Corners Health Department Adults 18 and Older, 2011-2016

Indicators	Overall							Men							Women							LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners			State of NE				Four Corners			State of NE				Four Corners			State of NE				
	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n[a]	mean or %[b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	
General Health Status																						
General health fair or poor																						
2011	880	15.2%	(12.5 - 18.5)	25,347	14.3%	(13.7 - 14.9)	NS	329	13.8%	(9.9 - 19.1)	10,198	14.8%	(13.9 - 15.7)	NS	551	16.6%	(13.1 - 20.8)	15,149	13.9%	(13.1 - 14.7)	NS	No
2012	607	12.4%	(9.7 - 15.7)	19,132	14.4%	(13.7 - 15.2)	NS	253	11.2%	(7.8 - 16.0)	7,855	14.6%	(13.5 - 15.7)	NS	354	13.5%	(9.7 - 18.5)	11,277	14.3%	(13.4 - 15.2)	NS	No
2013	596	11.0%	(8.5 - 14.2)	17,106	13.9%	(13.1 - 14.8)	NS	241	12.9%	(8.9 - 18.4)	6,963	13.4%	(12.2 - 14.7)	NS	355	9.1%	(6.4 - 12.7)	10,143	14.4%	(13.3 - 15.6)	-	No
2014	825	12.7%	(10.3 - 15.6)	22,370	13.2%	(12.5 - 13.9)	NS	347	11.1%	(8.0 - 15.3)	9,585	13.5%	(12.4 - 14.5)	NS	478	14.2%	(10.8 - 18.6)	12,785	12.9%	(12.0 - 13.8)	NS	No
2015	667	12.0%	(9.6 - 15.0)	17,539	13.9%	(13.1 - 14.8)	NS	305	11.8%	(8.5 - 16.2)	7,564	13.7%	(12.5 - 14.9)	NS	362	12.2%	(8.9 - 16.5)	9,975	14.2%	(13.1 - 15.3)	NS	No
2016	606	14.3%	(11.5 - 17.7)	15,166	14.7%	(13.8 - 15.6)	NS	257	15.6%	(11.3 - 21.2)	6,633	13.8%	(12.6 - 15.1)	NS	349	13.0%	(9.7 - 17.3)	8,533	15.5%	(14.3 - 16.8)	NS	No
Average number of days physical health was not good in past 30 days																						
2011	866	3.3	(2.7 - 3.8)	24,901	3.2	(3.0 - 3.3)	NS	326	3.1	(2.2 - 3.9)	10,067	2.9	(2.7 - 3.1)	NS	540	3.5	(2.7 - 4.2)	14,834	3.4	(3.2 - 3.6)	NS	No
2012	592	2.7	(2.1 - 3.4)	18,819	3.2	(3.1 - 3.4)	NS	251	2.5	(1.5 - 3.4)	7,759	2.9	(2.7 - 3.1)	NS	341	3.0	(2.1 - 3.9)	11,060	3.6	(3.4 - 3.8)	NS	No
2013	586	3.1	(2.3 - 3.8)	16,808	3.1	(2.9 - 3.3)	NS	240	2.9	(1.8 - 4.0)	6,877	2.8	(2.5 - 3.0)	NS	346	3.2	(2.1 - 4.3)	9,931	3.4	(3.2 - 3.7)	NS	No
2014	816	3.2	(2.4 - 4.0)	22,024	3.0	(2.9 - 3.1)	NS	345	2.6	(1.3 - 3.9)	9,464	2.8	(2.6 - 3.0)	NS	471	3.8	(2.9 - 4.7)	12,560	3.2	(3.0 - 3.4)	NS	No
2015	661	3.0	(2.4 - 3.6)	17,315	3.1	(3.0 - 3.3)	NS	304	2.6	(1.8 - 3.4)	7,476	2.8	(2.6 - 3.0)	NS	357	3.3	(2.4 - 4.3)	9,839	3.5	(3.3 - 3.7)	NS	No
2016	595	3.4	(2.7 - 4.1)	14,984	3.3	(3.1 - 3.5)	NS	254	3.4	(2.4 - 4.5)	6,561	2.9	(2.6 - 3.1)	NS	341	3.4	(2.5 - 4.3)	8,423	3.7	(3.4 - 4.0)	NS	No
Physical health was not good on 14 or more of the past 30 days																						
2011	866	9.3%	(7.3 - 11.8)	24,901	9.6%	(9.1 - 10.1)	NS	326	8.2%	(5.4 - 12.2)	10,067	9.0%	(8.3 - 9.8)	NS	540	10.4%	(7.8 - 13.8)	14,834	10.1%	(9.4 - 10.8)	NS	No
2012	592	8.3%	(6.1 - 11.2)	18,819	9.8%	(9.2 - 10.4)	NS	251	7.6%	(4.6 - 12.2)	7,759	8.6%	(7.8 - 9.5)	NS	341	9.1%	(6.2 - 13.2)	11,060	11.0%	(10.1 - 11.8)	NS	No
2013	586	9.9%	(7.0 - 13.8)	16,808	9.2%	(8.5 - 9.9)	NS	240	9.5%	(6.0 - 14.7)	6,877	7.9%	(7.0 - 8.9)	NS	346	10.3%	(6.1 - 16.8)	9,931	10.4%	(9.4 - 11.5)	NS	No
2014	816	9.9%	(7.3 - 13.2)	22,024	9.0%	(8.4 - 9.6)	NS	345	7.1%	(3.6 - 13.4)	9,464	8.3%	(7.4 - 9.1)	NS	471	12.6%	(9.4 - 16.7)	12,560	9.7%	(9.0 - 10.5)	NS	No
2015	661	8.7%	(6.5 - 11.6)	17,315	9.6%	(9.0 - 10.3)	NS	304	7.0%	(4.4 - 11.0)	7,476	8.6%	(7.7 - 9.6)	NS	357	10.4%	(7.1 - 15.0)	9,839	10.7%	(9.8 - 11.6)	NS	No
2016	595	10.6%	(7.8 - 14.2)	14,984	9.8%	(9.1 - 10.6)	NS	254	10.0%	(6.6 - 14.9)	6,561	8.4%	(7.4 - 9.4)	NS	341	11.2%	(7.2 - 16.9)	8,423	11.2%	(10.2 - 12.3)	NS	No
Average number of days mental health was not good in past 30 days																						
2011	870	2.7	(2.2 - 3.2)	25,036	3.1	(2.9 - 3.2)	NS	328	2.0	(1.3 - 2.7)	10,097	2.5	(2.3 - 2.7)	NS	542	3.4	(2.7 - 4.0)	14,939	3.6	(3.4 - 3.8)	NS	No
2012	602	2.6	(1.9 - 3.3)	18,935	3.0	(2.9 - 3.2)	NS	250	2.1	(1.2 - 3.0)	7,786	2.6	(2.4 - 2.8)	NS	352	3.1	(2.1 - 4.1)	11,149	3.5	(3.3 - 3.7)	NS	No
2013	586	2.1	(1.5 - 2.8)	16,889	3.0	(2.8 - 3.1)	-	236	1.6	(0.8 - 2.4)	6,889	2.3	(2.1 - 2.6)	NS	350	2.7	(1.7 - 3.7)	10,000	3.5	(3.3 - 3.8)	NS	No
2014	813	2.7	(1.9 - 3.5)	22,132	2.8	(2.6 - 2.9)	NS	345	2.1	(0.7 - 3.6)	9,483	2.3	(2.1 - 2.5)	NS	468	3.3	(2.4 - 4.1)	12,649	3.3	(3.1 - 3.5)	NS	No
2015	661	2.6	(1.8 - 3.5)	17,369	2.9	(2.7 - 3.1)	NS	303	1.7	(1.0 - 2.3)	7,491	2.3	(2.1 - 2.6)	NS	358	3.6	(2.2 - 5.1)	9,878	3.5	(3.2 - 3.7)	NS	No
2016	605	2.5	(1.9 - 3.1)	15,035	3.2	(3.0 - 3.4)	NS	255	1.9	(1.1 - 2.7)	6,568	2.4	(2.1 - 2.6)	NS	350	3.0	(2.1 - 3.9)	8,467	4.0	(3.6 - 4.3)	NS	No
Mental health was not good on 14 or more of the past 30 days (i.e., frequent mental distress)																						
2011	870	7.8%	(5.8 - 10.3)	25,036	9.2%	(8.7 - 9.7)	NS	328	6.0%	(3.4 - 10.4)	10,097	7.7%	(7.0 - 8.4)	NS	542	9.5%	(6.9 - 12.9)	14,939	10.7%	(9.9 - 11.5)	NS	No
2012	602	7.9%	(5.4 - 11.3)	18,935	9.0%	(8.4 - 9.7)	NS	250	6.7%	(3.4 - 12.6)	7,786	7.4%	(6.6 - 8.3)	NS	352	9.0%	(5.8 - 13.7)	11,149	10.6%	(9.7 - 11.5)	NS	No
2013	586	6.8%	(4.0 - 11.4)	16,889	8.9%	(8.2 - 9.6)	NS	236	4.1%	(1.9 - 8.6)	6,889	6.8%	(5.9 - 7.9)	NS	350	9.4%	(4.8 - 17.8)	10,000	10.9%	(9.8 - 12.0)	NS	No
2014	813	7.9%	(5.4 - 11.4)	22,132	8.2%	(7.6 - 8.8)	NS	345	5.7%	(2.4 - 13.1)	9,483	6.4%	(5.6 - 7.3)	NS	468	10.1%	(7.2 - 14.1)	12,649	9.9%	(9.0 - 10.8)	NS	No
2015	661	8.2%	(5.6 - 11.8)	17,369	8.9%	(8.2 - 9.6)	NS	303	5.2%	(3.0 - 8.9)	7,491	6.9%	(6.0 - 7.9)	NS	358	11.2%	(6.8 - 17.8)	9,878	10.8%	(9.8 - 11.9)	NS	No
2016	605	6.9%	(4.9 - 9.6)	15,035	9.5%	(8.7 - 10.4)	NS	255	5.1%	(2.7 - 9.2)	6,568	7.0%	(6.0 - 8.1)	NS	350	8.7%	(5.7 - 12.9)	8,467	12.0%	(10.8 - 13.3)	NS	No
Average days poor physical or mental health limited usual activities in past 30 days																						
2011	871	1.8	(1.4 - 2.3)	25,183	1.9	(1.8 - 2.0)	NS	325	1.8	(1.1 - 2.5)	10,136	1.7	(1.6 - 1.9)	NS	546	1.9	(1.3 - 2.5)	15,047	2.0	(1.9 - 2.1)	NS	No
2012	603	2.0	(1.4 - 2.7)	19,022	2.0	(1.8 - 2.1)	NS	251	2.2	(1.3 - 3.1)	7,819	1.7	(1.5 - 1.9)	NS	352	1.9	(1.0 - 2.8)	11,203	2.2	(2.0 - 2.4)	NS	No
2013	591	1.9	(1.2 - 2.7)	16,986	1.9	(1.7 - 2.0)	NS	238	1.8	(0.8 - 2.7)	6,936	1.7	(1.5 - 1.9)	NS	353	2.1	(1.0 - 3.1)	10,050	2.0	(1.9 - 2.2)	NS	No
2014	818	1.3	(0.9 - 1.6)	22,228	1.8	(1.7 - 1.9)	-	346	1.1	(0.6 - 1.5)	9,541	1.6	(1.5 - 1.8)	NS	472	1.5	(1.0 - 2.1)	12,687	1.9	(1.8 - 2.1)	NS	No
2015	665	1.6	(1.2 - 2.1)	17,430	1.9	(1.7 - 2.0)	NS	305	1.0	(0.5 - 1.4)	7,529	1.6	(1.4 - 1.8)	NS	360	2.3	(1.4 - 3.1)	9,901	2.1	(1.9 - 2.3)	NS	No
2016	605	2.2	(1.5 - 2.8)	15,084	2.0	(1.8 - 2.2)	NS	257	2.0	(1.0 - 2.9)	6,592	1.7	(1.5 - 1.9)	NS	348	2.4	(1.5 - 3.2)	8,492	2.3	(2.1 - 2.6)	NS	No
Poor physical or mental health limited usual activities on 14 or more of the past 30 days																						
2011	871	5.6%	(4.1 - 7.7)	25,183	5.8%	(5.4 - 6.2)	NS	325	5.3%	(3.2 - 8.6)	10,136	5.4%	(4.8 - 6.0)	NS	546	5.9%	(3.9 - 8.8)	15,047	6.2%	(5.7 - 6.8)	NS	No
2012	603	7.6%	(5.2 - 10.9)	19,022	6.4%	(5.9 - 6.9)	NS	251	8.2%	(4.9 - 13.4)	7,819	5.3%	(4.7 - 6.0)	NS	352	7.0%	(4.0 - 11.9)	11,203	7.4%	(6.7 - 8.2)	NS	No
2013	591	5.9%	(3.5 - 9.7)	16,986	5.8%	(5.3 - 6.4)	NS	238	5.5%	(2.9 - 10.1)	6,936	5.2%	(4.4 - 6.1)	NS	353	6.3%	(2.9 - 13.2)	10,050	6.5%	(5.7 - 7.3)	NS	No
2014	818	4.2%	(3.0 - 5.9)	22,228	5.8%	(5.4 - 6.4)	NS	346	3.4%	(2.0 - 5.7)	9,541	5.3%	(4.6 - 6.1)	NS	472	5.0%	(3.2 - 7.7)	12,687	6.4%	(5.7 - 7.1)	NS	No
2015	665	5.5%	(3.8 - 8.0)	17,430	5.9%	(5.4 - 6.4)	NS	305	3.0%	(1.7 - 5.5)	7,529	5.1%	(4.5 - 5.9)	NS	360	8.1%	(5.1 - 12.5)	9,901	6.6%	(6.0 - 7.3)	NS	No
2016	605	7.3%	(5.1 - 10.5)	15,084	6.2%	(5.6 - 6.8)	NS	257	6.2%	(3.6 - 10.5)	6,592	4.9%	(4.2 - 5.7)	NS	348	8.4%	(5.1 - 13.6)	8,492	7.4%	(6.6 - 8.5)	NS	No

Indicators	Overall							Men							Women							LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners			State of NE				Four Corners			State of NE				Four Corners			State of NE				
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	
Health Care Access and Utilization																						
No health care coverage, 18-64 year olds																						
2011	551	15.6%	(11.9 - 20.2)	16,614	19.1%	(18.3 - 20.0)	NS	222	18.6%	(12.8 - 26.2)	7,107	22.0%	(20.7 - 23.4)	NS	329	12.4%	(8.5 - 17.9)	9,507	16.2%	(15.2 - 17.3)	NS	No
2012	388	17.3%	(12.6 - 23.1)	12,310	18.0%	(17.0 - 19.0)	NS	165	22.6%	(15.4 - 31.9)	5,450	20.3%	(18.8 - 21.8)	NS	223	12.1%	(7.0 - 20.2)	6,860	15.7%	(14.5 - 17.0)	NS	No
2013	375	8.2%	(5.3 - 12.5)	10,939	17.6%	(16.4 - 18.9)	-	155	7.4%	(3.7 - 14.5)	4,720	18.4%	(16.6 - 20.4)	-	220	9.0%	(5.3 - 15.0)	6,219	16.9%	(15.3 - 18.5)	-	No
2014	509	12.0%	(8.9 - 16.1)	14,323	15.3%	(14.3 - 16.4)	NS	211	10.3%	(6.3 - 16.2)	6,443	17.0%	(15.4 - 18.7)	NS	298	13.7%	(9.3 - 19.9)	7,880	13.5%	(12.3 - 14.9)	NS	No
2015	433	11.1%	(8.2 - 15.0)	11,342	14.4%	(13.3 - 15.5)	NS	209	11.2%	(7.3 - 16.6)	5,187	15.4%	(13.8 - 17.1)	NS	224	11.1%	(7.0 - 17.1)	6,155	13.4%	(12.0 - 14.9)	NS	No
2016	371	11.1%	(7.6 - 15.8)	9,749	14.7%	(13.6 - 16.0)	NS	169	12.3%	(7.5 - 19.5)	4,538	15.0%	(13.3 - 16.9)	NS	202	9.8%	(5.4 - 17.1)	5,211	14.4%	(12.9 - 16.2)	NS	
Has health care coverage, 18-64 year olds^																						
2011	551	84.4%	(79.8 - 88.1)	16,614	80.9%	(80.0 - 81.7)	NS	222	81.4%	(73.8 - 87.2)	7,107	78.0%	(76.6 - 79.3)	NS	329	87.6%	(82.1 - 91.5)	9,507	83.8%	(82.7 - 84.8)	NS	No
2012	388	82.7%	(76.9 - 87.4)	12,310	82.0%	(81.0 - 83.0)	NS	165	77.4%	(68.1 - 84.6)	5,450	79.7%	(78.2 - 81.2)	NS	223	87.9%	(79.8 - 93.0)	6,860	84.3%	(83.0 - 85.5)	NS	No
2013	375	91.8%	(87.5 - 94.7)	10,939	82.4%	(81.1 - 83.6)	+	155	92.6%	(85.5 - 96.3)	4,720	81.6%	(79.6 - 83.4)	+	220	91.0%	(85.0 - 94.7)	6,219	83.1%	(81.5 - 84.7)	+	No
2014	509	88.0%	(83.9 - 91.1)	14,323	84.7%	(83.6 - 85.7)	NS	211	89.7%	(83.8 - 93.7)	6,443	83.0%	(81.3 - 84.6)	NS	298	86.3%	(80.1 - 90.7)	7,880	86.5%	(85.1 - 87.7)	NS	No
2015	433	88.9%	(85.0 - 91.8)	11,342	85.6%	(84.5 - 86.7)	NS	209	88.8%	(83.4 - 92.7)	5,187	84.6%	(82.9 - 86.2)	NS	224	88.9%	(82.9 - 93.0)	6,155	86.6%	(85.1 - 88.0)	NS	No
2016	371	88.9%	(84.2 - 92.4)	9,749	85.3%	(84.0 - 86.4)	NS	169	87.7%	(80.5 - 92.5)	4,538	85.0%	(83.1 - 86.7)	NS	202	90.2%	(82.9 - 94.6)	5,211	85.6%	(83.8 - 87.1)	NS	No
No personal doctor or health care provider																						
2011	880	11.0%	(8.6 - 14.1)	25,340	18.4%	(17.6 - 19.1)	-	328	15.7%	(11.4 - 21.1)	10,192	25.1%	(23.8 - 26.3)	-	552	6.5%	(4.4 - 9.5)	15,148	12.0%	(11.1 - 12.8)	-	Yes
2012	606	10.7%	(7.6 - 14.7)	19,132	17.2%	(16.4 - 18.1)	-	252	14.3%	(9.4 - 21.1)	7,847	23.7%	(22.3 - 25.1)	-	354	7.1%	(4.1 - 12.1)	11,285	11.0%	(10.1 - 12.0)	NS	No
2013	596	12.3%	(9.0 - 16.6)	17,093	20.9%	(19.8 - 22.0)	-	241	17.1%	(11.5 - 24.7)	6,956	27.5%	(25.7 - 29.4)	-	355	7.6%	(4.8 - 11.7)	10,137	14.4%	(13.2 - 15.7)	-	No
2014	823	16.3%	(13.1 - 20.1)	22,354	20.2%	(19.2 - 21.2)	NS	346	20.2%	(15.4 - 26.1)	9,569	27.0%	(25.5 - 28.5)	NS	477	12.5%	(8.6 - 17.7)	12,785	13.6%	(12.5 - 14.8)	NS	No
2015	665	12.0%	(9.2 - 15.7)	17,509	19.7%	(18.7 - 20.8)	-	303	17.0%	(12.2 - 23.1)	7,542	25.7%	(24.1 - 27.5)	-	362	7.2%	(4.4 - 11.4)	9,967	13.9%	(12.7 - 15.2)	-	Yes
2016	607	11.5%	(8.6 - 15.2)	15,138	19.1%	(18.0 - 20.2)	-	257	15.7%	(10.9 - 22.2)	6,617	24.5%	(22.8 - 26.2)	-	350	7.4%	(4.7 - 11.3)	8,521	13.8%	(12.5 - 15.2)	-	No
Has a personal doctor or health care provider (one or more than one)^																						
2011	880	89.0%	(85.9 - 91.4)	25,340	81.6%	(80.9 - 82.4)	+	328	84.3%	(78.9 - 88.6)	10,192	74.9%	(73.7 - 76.2)	+	552	93.5%	(90.5 - 95.6)	15,148	88.0%	(87.2 - 88.9)	+	Yes
2012	606	89.3%	(85.3 - 92.4)	19,132	82.8%	(81.9 - 83.6)	+	252	85.7%	(78.9 - 90.6)	7,847	76.3%	(74.9 - 77.7)	+	354	92.9%	(87.9 - 95.9)	11,285	89.0%	(88.0 - 89.9)	NS	No
2013	596	87.7%	(83.4 - 91.0)	17,093	79.1%	(78.0 - 80.2)	+	241	82.9%	(75.3 - 88.5)	6,956	72.5%	(70.6 - 74.3)	+	355	92.4%	(88.3 - 95.2)	10,137	85.6%	(84.3 - 86.8)	+	No
2014	823	83.7%	(79.9 - 86.9)	22,354	79.8%	(78.8 - 80.8)	NS	346	79.8%	(73.9 - 84.6)	9,569	73.0%	(71.5 - 74.5)	NS	477	87.5%	(82.3 - 91.4)	12,785	86.4%	(85.2 - 87.5)	NS	No
2015	665	88.0%	(84.3 - 90.8)	17,509	80.3%	(79.2 - 81.3)	+	303	83.0%	(76.9 - 87.8)	7,542	74.3%	(72.5 - 75.9)	+	362	92.8%	(88.6 - 95.6)	9,967	86.1%	(84.8 - 87.3)	+	Yes
2016	607	88.5%	(84.8 - 91.4)	15,138	80.9%	(79.8 - 82.0)	+	257	84.3%	(77.8 - 89.1)	6,617	75.5%	(73.8 - 77.2)	+	350	92.6%	(88.7 - 95.3)	8,521	86.2%	(84.8 - 87.5)	+	No
Has a personal doctor or health care provider (one or more than one), aged 65 years and older^																						
2011	322	96.0%	(93.1 - 97.7)	8,584	95.7%	(95.1 - 96.2)	NS	103	95.3%	(88.7 - 98.1)	3,033	94.4%	(93.4 - 95.3)	NS	219	96.5%	(93.5 - 98.2)	5,551	96.6%	(95.9 - 97.1)	NS	No
2012	216	97.6%	(94.4 - 99.0)	6,711	95.6%	(94.7 - 96.3)	NS	86	98.4%	(92.4 - 99.7)	2,368	93.6%	(91.9 - 95.0)	NS	130	96.7%	(91.3 - 98.8)	4,343	97.1%	(96.3 - 97.7)	NS	No
2013	212	97.4%	(94.2 - 98.9)	6,015	93.9%	(92.9 - 94.8)	NS	84	96.7%	(90.1 - 99.0)	2,188	92.3%	(90.4 - 93.8)	NS	128	98.1%	(93.9 - 99.4)	3,827	95.2%	(93.9 - 96.2)	NS	No
2014	305	92.5%	(87.9 - 95.4)	7,833	95.1%	(94.4 - 95.7)	NS	133	90.1%	(81.9 - 94.9)	3,057	93.5%	(92.2 - 94.6)	NS	172	95.1%	(90.6 - 97.5)	4,776	96.4%	(95.7 - 96.9)	NS	No
2015	224	95.5%	(91.6 - 97.6)	6,022	94.8%	(93.9 - 95.5)	NS	94	95.6%	(88.4 - 98.4)	2,297	93.6%	(92.1 - 94.8)	NS	130	95.4%	(89.8 - 98.0)	3,725	95.7%	(94.6 - 96.6)	NS	No
2016	230	95.4%	(91.6 - 97.6)	5,270	95.1%	(94.2 - 95.9)	NS	85	97.3%	(91.7 - 99.1)	2,025	94.5%	(93.1 - 95.6)	NS	145	93.8%	(87.3 - 97.0)	3,245	95.6%	(94.4 - 96.6)	NS	No
Needed to see a doctor but could not due to cost in past year^																						
2011	878	10.0%	(7.6 - 13.1)	25,350	12.5%	(11.9 - 13.2)	NS	330	7.3%	(4.4 - 11.9)	10,203	10.7%	(9.9 - 11.6)	NS	548	12.7%	(9.2 - 17.3)	15,147	14.2%	(13.4 - 15.2)	NS	No
2012	607	10.8%	(7.8 - 14.9)	19,144	12.8%	(12.1 - 13.6)	NS	253	8.3%	(4.9 - 13.8)	7,859	11.1%	(10.0 - 12.2)	NS	354	13.3%	(8.7 - 19.7)	11,285	14.4%	(13.4 - 15.5)	NS	No
2013	593	6.6%	(4.6 - 9.5)	17,103	13.0%	(12.1 - 13.9)	-	239	4.5%	(2.3 - 8.7)	6,963	10.9%	(9.7 - 12.2)	-	354	8.8%	(5.7 - 13.2)	10,140	15.0%	(13.8 - 16.4)	-	No
2014	823	9.1%	(7.0 - 11.9)	22,359	11.8%	(11.1 - 12.6)	NS	346	6.4%	(4.0 - 10.1)	9,588	10.2%	(9.1 - 11.3)	NS	477	11.8%	(8.5 - 16.2)	12,771	13.4%	(12.4 - 14.6)	NS	No
2015	666	9.5%	(6.6 - 13.4)	17,522	11.5%	(10.7 - 12.3)	NS	304	5.8%	(3.5 - 9.4)	7,559	9.8%	(8.7 - 11.1)	NS	362	13.1%	(8.2 - 20.2)	9,963	13.1%	(12.0 - 14.3)	NS	No
2016	606	9.3%	(6.8 - 12.5)	15,156	12.1%	(11.2 - 13.1)	NS	256	9.6%	(5.8 - 15.4)	6,623	10.1%	(8.9 - 11.4)	NS	350	8.9%	(6.1 - 12.8)	8,533	14.0%	(12.7 - 15.5)	NS	No
Had a routine checkup in past year																						
2011	858	56.6%	(52.3 - 60.7)	24,983	57.7%	(56.8 - 58.7)	NS	322	48.7%	(42.1 - 55.3)	10,049	50.6%	(49.2 - 52.0)	NS	536	64.4%	(59.0 - 69.4)	14,934	64.6%	(63.4 - 65.8)	NS	Yes
2012	600	58.7%	(53.6 - 63.7)	18,929	60.4%	(59.4 - 61.4)	NS	251	54.1%	(46.5 - 61.5)	7,789	55.0%	(53.5 - 56.6)	NS	349	63.3%	(56.3 - 69.8)	11,140	65.6%	(64.3 - 66.9)	NS	No
2013	587	63.8%	(58.5 - 68.7)	16,919	61.6%	(60.4 - 62.8)	NS	236	59.2%	(51.1 - 66.9)	6,899	56.2%	(54.3 - 58.1)	NS	351	68.2%	(61.7 - 74.1)	10,020	66.8%	(65.3 - 68.4)	NS	No
2014	817	60.8%	(56.3 - 65.1)	22,090	63.3%	(62.3 - 64.4)	NS	344	56.8%	(50.1 - 63.3)	9,488	57.7%	(56.1 - 59.3)	NS	473	64.7%	(58.7 - 70.4)	12,602	68.8%	(67.4 - 70.2)	NS	No
2015	659	60.4%	(55.6 - 65.1)	17,331	63.9%	(62.8 - 65.1)	NS	302	56.3%	(49.5 - 63.0)	7,470	58.7%	(56.9 - 60.5)	NS	357	64.5%	(57.7 - 70.8)	9,861	69.1%	(67.5 - 70.6)	NS	No
2016	602	65.7%	(60.5 - 70.5)	15,060	65.4%	(64.1 - 66.6)	NS	255	62.4%	(54.5 - 69.7)	6,582	60.6%	(58.7 - 62.5)	NS	347	69.0%	(62.2 - 75.0)	8,478	70.0%	(68.4 - 71.6)	NS	No

Indicators	Overall								Men								Women								LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Heart Disease and Stroke																										
Ever told they had a heart attack																										
2011	870	4.9%	*(3.5 - 6.9)*		25,292	4.3%	*(4.0 - 4.7)*	NS	326	6.8%	*(4.4 - 10.5)*		10,194	5.7%	*(5.2 - 6.3)*	NS	544	3.1%	*(1.9 - 4.9)*		15,098	2.9%	*(2.6 - 3.3)*		NS	No
2012	606	3.5%	*(2.3 - 5.4)*		19,102	4.1%	*(3.7 - 4.4)*	NS	253	3.9%	*(2.2 - 6.7)*		7,842	5.3%	*(4.8 - 6.0)*	NS	353	3.1%	*(1.5 - 6.2)*		11,260	2.9%	*(2.5 - 3.2)*		NS	No
2013	595	5.0%	*(3.5 - 7.2)*		17,035	4.0%	*(3.6 - 4.4)*	NS	240	6.8%	*(4.2 - 10.7)*		6,925	5.2%	*(4.6 - 5.9)*	NS	355	3.2%	*(1.8 - 5.7)*		10,110	2.9%	*(2.4 - 3.4)*		NS	No
2014	821	3.7%	*(2.6 - 5.2)*		22,309	3.8%	*(3.5 - 4.2)*	NS	345	5.3%	*(3.4 - 8.2)*		9,541	5.1%	*(4.6 - 5.6)*	NS	476	2.1%	*(1.3 - 3.6)*		12,768	2.6%	*(2.3 - 3.0)*		NS	No
2015	665	4.4%	*(3.1 - 6.2)*		17,455	3.9%	*(3.5 - 4.3)*	NS	303	5.9%	*(3.8 - 9.2)*		7,530	5.3%	*(4.7 - 6.0)*	NS	362	2.9%	*(1.7 - 4.8)*		9,925	2.5%	*(2.2 - 2.9)*		NS	No
2016	607	4.2%	*(2.8 - 6.3)*		15,111	4.0%	*(3.6 - 4.4)*	NS	256	5.1%	*(2.9 - 8.8)*		6,598	5.0%	*(4.4 - 5.6)*	NS	351	3.4%	*(2.0 - 5.8)*		8,513	3.0%	*(2.6 - 3.6)*		NS	No
Ever told they have coronary heart disease																										
2011	870	3.7%	*(2.7 - 5.2)*		25,121	3.9%	*(3.6 - 4.2)*	NS	327	4.2%	*(2.6 - 6.7)*		10,110	4.8%	*(4.4 - 5.3)*	NS	543	3.2%	*(2.1 - 5.1)*		15,011	3.1%	*(2.7 - 3.4)*		NS	No
2012	604	4.1%	*(2.7 - 6.3)*		18,988	3.9%	*(3.6 - 4.3)*	NS	250	5.1%	*(3.0 - 8.7)*		7,796	4.9%	*(4.4 - 5.5)*	NS	354	3.2%	*(1.5 - 6.3)*		11,192	3.0%	*(2.6 - 3.4)*		NS	No
2013	592	4.9%	*(3.4 - 7.1)*		16,942	4.1%	*(3.7 - 4.5)*	NS	239	6.3%	*(3.8 - 10.1)*		6,884	5.1%	*(4.5 - 5.8)*	NS	353	3.6%	*(2.1 - 6.3)*		10,058	3.0%	*(2.6 - 3.6)*		NS	No
2014	820	3.9%	*(2.9 - 5.4)*		22,202	3.9%	*(3.6 - 4.3)*	NS	346	5.4%	*(3.6 - 8.0)*		9,509	4.8%	*(4.3 - 5.4)*	NS	474	2.5%	*(1.5 - 4.2)*		12,693	3.1%	*(2.7 - 3.5)*		NS	No
2015	664	4.2%	*(3.0 - 5.9)*		17,403	4.0%	*(3.6 - 4.3)*	NS	303	4.0%	*(2.3 - 6.8)*		7,503	5.0%	*(4.4 - 5.7)*	NS	361	4.4%	*(2.8 - 6.8)*		9,900	2.9%	*(2.6 - 3.3)*		NS	No
2016	600	3.7%	*(2.5 - 5.6)*		15,078	3.8%	*(3.4 - 4.2)*	NS	252	5.1%	*(2.9 - 8.7)*		6,590	4.4%	*(3.9 - 5.0)*	NS	348	2.4%	*(1.4 - 4.1)*		8,488	3.1%	*(2.7 - 3.7)*		NS	No
Ever told they had a heart attack or coronary heart disease																										
2011	868	7.1%	*(5.4 - 9.2)*		25,158	6.4%	*(6.0 - 6.7)*	NS	325	8.6%	*(5.9 - 12.5)*		10,143	8.0%	*(7.4 - 8.7)*	NS	543	5.5%	*(3.9 - 7.8)*		15,015	4.8%	*(4.4 - 5.2)*		NS	No
2012	604	5.8%	*(4.1 - 8.1)*		18,998	6.2%	*(5.8 - 6.6)*	NS	251	7.0%	*(4.4 - 10.8)*		7,806	7.8%	*(7.1 - 8.5)*	NS	353	4.7%	*(2.7 - 7.9)*		11,192	4.6%	*(4.2 - 5.1)*		NS	No
2013	593	8.0%	*(5.9 - 10.6)*		16,935	6.2%	*(5.7 - 6.7)*	NS	239	10.2%	*(6.9 - 14.8)*		6,882	7.7%	*(7.0 - 8.6)*	NS	354	5.7%	*(3.6 - 8.8)*		10,053	4.7%	*(4.1 - 5.3)*		NS	No
2014	815	6.3%	*(4.8 - 8.2)*		22,180	6.0%	*(5.6 - 6.4)*	NS	343	8.8%	*(6.3 - 12.2)*		9,493	7.4%	*(6.8 - 8.1)*	NS	472	3.8%	*(2.5 - 5.8)*		12,687	4.6%	*(4.1 - 5.0)*		NS	Yes
2015	663	6.8%	*(5.2 - 8.9)*		17,383	5.8%	*(5.4 - 6.3)*	NS	301	7.6%	*(5.1 - 11.1)*		7,503	7.5%	*(6.7 - 8.3)*	NS	362	6.1%	*(4.1 - 8.8)*		9,880	4.3%	*(3.9 - 4.8)*		NS	No
2016	599	5.9%	*(4.2 - 8.2)*		15,021	5.8%	*(5.4 - 6.3)*	NS	251	7.4%	*(4.7 - 11.5)*		6,558	6.9%	*(6.2 - 7.7)*	NS	348	4.5%	*(2.8 - 7.0)*		8,463	4.7%	*(4.1 - 5.3)*		NS	No
Ever told they had a stroke																										
2011	880	1.9%	*(1.2 - 3.0)*		25,355	2.6%	*(2.4 - 2.9)*	NS	329	1.4%	*(0.7 - 2.9)*		10,209	2.4%	*(2.1 - 2.8)*	NS	551	2.5%	*(1.4 - 4.2)*		15,146	2.8%	*(2.5 - 3.2)*		NS	No
2012	606	3.4%	*(2.0 - 5.8)*		19,118	2.4%	*(2.2 - 2.7)*	NS	253	5.1%	*(2.8 - 9.1)*		7,851	2.7%	*(2.3 - 3.1)*	NS	353	1.8%	*(0.6 - 5.8)*		11,267	2.2%	*(1.9 - 2.6)*		NS	No
2013	595	2.2%	*(1.3 - 3.7)*		17,080	2.5%	*(2.2 - 2.8)*	NS	241	2.6%	*(1.3 - 5.2)*		6,954	2.2%	*(1.9 - 2.6)*	NS	354	1.8%	*(0.8 - 3.9)*		10,126	2.8%	*(2.4 - 3.3)*		NS	No
2014	825	2.6%	*(1.7 - 4.0)*		22,359	2.6%	*(2.4 - 2.9)*	NS	348	3.6%	*(2.1 - 6.1)*		9,576	2.7%	*(2.3 - 3.1)*	NS	477	1.6%	*(0.8 - 3.2)*		12,783	2.6%	*(2.2 - 3.0)*		NS	No
2015	666	2.2%	*(1.3 - 3.5)*		17,509	2.5%	*(2.3 - 2.9)*	NS	305	2.4%	*(1.3 - 4.6)*		7,550	2.7%	*(2.2 - 3.1)*	NS	361	1.9%	*(0.9 - 3.9)*		9,959	2.4%	*(2.1 - 2.8)*		NS	No
2016	608	3.4%	*(2.1 - 5.3)*		15,154	2.8%	*(2.5 - 3.2)*	NS	257	4.0%	*(2.0 - 7.6)*		6,627	2.6%	*(2.1 - 3.1)*	NS	351	2.8%	*(1.6 - 5.1)*		8,527	3.0%	*(2.5 - 3.6)*		NS	No
Blood Pressure and Cholesterol																										
Had blood pressure checked in past year																										
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	269	90.5%	*(85.4 - 94.0)*		7,804	84.6%	*(83.1 - 86.0)*	NS	107	89.7%	*(80.8 - 94.7)*		3,150	81.2%	*(78.8 - 83.4)*	NS	162	91.3%	*(84.4 - 95.3)*		4,654	87.8%	*(85.8 - 89.5)*		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	294	85.6%	*(77.7 - 91.0)*		7,947	88.0%	*(86.6 - 89.2)*	NS	129	82.1%	*(69.4 - 90.3)*		3,461	85.2%	*(83.1 - 87.1)*	NS	165	89.3%	*(78.8 - 95.0)*		4,486	90.6%	*(88.8 - 92.2)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ever told they have high blood pressure (excluding pregnancy)^																										
2011	880	28.8%	*(25.5 - 32.4)*		25,356	28.5%	*(27.8 - 29.3)*	NS	329	31.4%	*(26.1 - 37.2)*		10,212	30.3%	*(29.1 - 31.5)*	NS	551	26.3%	*(22.6 - 30.5)*		15,144	26.9%	*(25.9 - 27.9)*		NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	596	32.0%	*(27.6 - 36.8)*		17,085	30.3%	*(29.2 - 31.4)*	NS	241	36.5%	*(29.5 - 44.0)*		6,956	32.5%	*(30.8 - 34.1)*	NS	355	27.6%	*(22.6 - 33.2)*		10,129	28.2%	*(26.9 - 29.6)*		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	665	29.9%	*(26.1 - 34.0)*		17,515	29.9%	*(28.9 - 30.9)*	NS	304	30.1%	*(24.6 - 36.2)*		7,546	32.6%	*(31.1 - 34.2)*	NS	361	29.7%	*(24.6 - 35.3)*		9,969	27.2%	*(26.0 - 28.5)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Currently taking blood pressure medication, among those ever told they have high BP																										
2011	319	79.4%	*(72.7 - 84.8)*		9,505	77.9%	*(76.5 - 79.2)*	NS	127	75.5%	*(64.7 - 83.9)*		3,877	72.0%	*(69.8 - 74.1)*	NS	192	83.9%	*(76.4 - 89.4)*		5,628	84.2%	*(82.5 - 85.7)*		NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	231	77.5%	*(67.6 - 85.1)*		6,747	78.5%	*(76.6 - 80.3)*	NS	100	70.6%	*(55.5 - 82.2)*		2,828	73.1%	*(70.2 - 75.9)*	NS	131	86.6%	*(77.3 - 92.4)*		3,919	84.5%	*(82.3 - 86.4)*		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	244	85.9%	*(78.8 - 90.9)*		6,685	77.8%	*(75.9 - 79.6)*	NS	110	78.6%	*(66.5 - 87.2)*		3,016	73.0%	*(70.1 - 75.7)*	NS	134	93.2%	*(86.2 - 96.8)*		3,669	83.4%	*(80.9 - 85.6)*		+	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Indicators	Overall								Men								Women								LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Had cholesterol checked in past 5 years^																										
2011	849	74.1%	(69.5	- 78.2)	24,606	71.8%	(71.0	- 72.7)	NS	320	68.1%	(60.9	- 74.6)	9,923	67.9%	(66.6	- 69.3)	NS	529	80.0%	(74.4	- 84.6)	14,683	75.6%	(74.5	- 76.7)	NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	580	75.6%	(69.6	- 80.8)	16,649	74.0%	(72.8	- 75.2)	NS	238	76.3%	(67.7	- 83.1)	6,804	71.1%	(69.2	- 72.9)	NS	342	74.9%	(65.9	- 82.2)	9,845	76.9%	(75.3	- 78.4)	NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	645	70.3%	(65.2	- 75.0)	16,986	75.1%	(73.9	- 76.2)	NS	292	65.7%	(58.2	- 72.5)	7,354	71.8%	(70.0	- 73.5)	NS	353	74.8%	(67.7	- 80.8)	9,632	78.2%	(76.8	- 79.7)	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Ever told they have high cholesterol, among those who have ever had it checked^																										
2011	751	38.6%	(34.7	- 42.7)	20,831	38.3%	(37.3	- 39.3)	NS	266	39.6%	(33.2	- 46.4)	8,015	40.6%	(39.1	- 42.1)	NS	485	37.8%	(33.0	- 42.8)	12,816	36.3%	(35.1	- 37.6)	NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	518	37.6%	(32.9	- 42.6)	14,365	37.4%	(36.1	- 38.6)	NS	206	41.6%	(34.0	- 49.6)	5,672	40.0%	(38.0	- 41.9)	NS	312	33.6%	(28.1	- 39.6)	8,693	35.0%	(33.5	- 36.6)	NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	534	38.0%	(33.3	- 42.9)	14,651	35.1%	(34.0	- 36.3)	NS	233	40.0%	(33.1	- 47.3)	6,128	37.5%	(35.7	- 39.4)	NS	301	36.3%	(30.1	- 43.0)	8,523	33.0%	(31.5	- 34.5)	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Diabetes																										
Ever told they have diabetes (excluding pregnancy)^																										
2011	881	7.7%	(6.1	- 9.8)	25,393	8.4%	(7.9	- 8.8)	NS	330	8.3%	(5.8	- 11.6)	10,222	8.6%	(7.9	- 9.3)	NS	551	7.2%	(5.1	- 9.9)	15,171	8.2%	(7.6	- 8.8)	NS	No
2012	607	9.3%	(7.0	- 12.4)	19,156	8.1%	(7.6	- 8.6)	NS	253	10.6%	(7.1	- 15.5)	7,861	8.3%	(7.6	- 9.1)	NS	354	8.1%	(5.3	- 12.3)	11,295	7.9%	(7.3	- 8.5)	NS	No
2013	596	7.9%	(5.6	- 11.2)	17,110	9.2%	(8.5	- 9.9)	NS	241	11.0%	(6.9	- 17.0)	6,968	10.1%	(9.0	- 11.2)	NS	355	4.9%	(3.0	- 7.9)	10,142	8.3%	(7.5	- 9.2)	NS	No
2014	826	6.9%	(5.2	- 9.2)	22,388	9.2%	(8.6	- 9.7)	NS	348	6.1%	(4.3	- 8.8)	9,598	9.7%	(8.9	- 10.6)	-	478	7.6%	(5.0	- 11.6)	12,790	8.6%	(7.9	- 9.3)	NS	No
2015	667	9.1%	(7.0	- 11.7)	17,547	8.8%	(8.2	- 9.4)	NS	305	8.5%	(5.6	- 12.6)	7,565	9.0%	(8.2	- 9.9)	NS	362	9.6%	(6.9	- 13.3)	9,982	8.6%	(7.8	- 9.3)	NS	No
2016	607	10.0%	(7.7	- 12.9)	15,171	8.8%	(8.2	- 9.5)	NS	257	13.6%	(9.6	- 18.8)	6,630	8.7%	(7.8	- 9.7)	NS	350	6.4%	(4.4	- 9.3)	8,541	8.9%	(8.1	- 9.8)	NS	Yes
Ever told they have pre-diabetes (excluding pregnancy)																										
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	299	5.5%	(3.4	- 9.0)	8,549	5.5%	(4.8	- 6.3)	NS	124	4.3%	(1.7	- 10.2)	3,452	5.9%	(4.8	- 7.2)	NS	175	6.7%	(3.7	- 11.9)	5,097	5.1%	(4.1	- 6.2)	NS	No
2014	401	6.2%	(4.1	- 9.4)	11,165	5.8%	(5.1	- 6.5)	NS	179	5.4%	(2.6	- 10.7)	4,723	5.8%	(4.8	- 6.9)	NS	222	7.0%	(4.2	- 11.5)	6,442	5.7%	(4.9	- 6.7)	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	604	5.5%	(3.9	- 7.7)	14,986	6.0%	(5.5	- 6.6)	NS	255	5.9%	(3.5	- 9.7)	6,547	5.3%	(4.6	- 6.2)	NS	349	5.2%	(3.4	- 7.8)	8,439	6.7%	(5.9	- 7.6)	NS	No
Cancer																										
Ever told they have skin cancer																										
2011	880	5.8%	(4.4	- 7.5)	25,359	5.6%	(5.3	- 6.0)	NS	329	5.7%	(3.8	- 8.6)	10,205	6.3%	(5.8	- 6.8)	NS	551	5.8%	(4.2	- 8.0)	15,154	5.0%	(4.6	- 5.5)	NS	No
2012	606	6.4%	(4.7	- 8.6)	19,133	5.6%	(5.2	- 6.0)	NS	253	6.2%	(3.8	- 9.8)	7,859	5.8%	(5.3	- 6.4)	NS	353	6.6%	(4.4	- 9.6)	11,274	5.4%	(4.9	- 6.0)	NS	No
2013	595	5.2%	(3.7	- 7.2)	17,087	5.9%	(5.5	- 6.3)	NS	240	4.3%	(2.6	- 7.1)	6,956	6.3%	(5.7	- 7.1)	NS	355	6.1%	(3.9	- 9.3)	10,131	5.4%	(4.9	- 6.0)	NS	No
2014	826	5.4%	(4.1	- 7.1)	22,370	5.7%	(5.4	- 6.1)	NS	348	6.1%	(4.2	- 8.9)	9,586	5.9%	(5.4	- 6.5)	NS	478	4.7%	(3.2	- 7.0)	12,784	5.6%	(5.1	- 6.1)	NS	No
2015	667	4.8%	(3.3	- 6.8)	17,512	6.0%	(5.6	- 6.4)	NS	305	3.3%	(1.9	- 5.7)	7,556	6.4%	(5.7	- 7.0)	-	362	6.2%	(3.9	- 9.8)	9,956	5.6%	(5.1	- 6.2)	NS	No
2016	607	6.8%	(4.8	- 9.5)	15,150	5.5%	(5.0	- 5.9)	NS	257	9.0%	(5.7	- 14.1)	6,616	5.8%	(5.1	- 6.5)	NS	350	4.6%	(3.0	- 6.9)	8,534	5.2%	(4.6	- 5.8)	NS	No
Ever told they have cancer other than skin cancer																										
2011	878	7.1%	(5.6	- 9.0)	25,369	6.6%	(6.2	- 7.0)	NS	328	4.9%	(3.3	- 7.5)	10,219	5.0%	(4.6	- 5.5)	NS	550	9.3%	(7.0	- 12.2)	15,150	8.1%	(7.5	- 8.6)	NS	No
2012	607	5.3%	(3.7	- 7.4)	19,136	6.5%	(6.0	- 6.9)	NS	253	4.7%	(2.8	- 8.0)	7,858	5.0%	(4.5	- 5.6)	NS	354	5.8%	(3.7	- 9.0)	11,278	7.9%	(7.2	- 8.5)	NS	No
2013	595	7.2%	(5.3	- 9.7)	17,104	6.8%	(6.3	- 7.3)	NS	241	7.9%	(5.0	- 12.3)	6,965	5.6%	(5.0	- 6.4)	NS	354	6.5%	(4.4	- 9.6)	10,139	8.0%	(7.3	- 8.8)	NS	No
2014	826	8.5%	(6.7	- 10.6)	22,380	6.1%	(5.7	- 6.5)	+	348	6.1%	(4.1	- 8.9)	9,590	4.6%	(4.1	- 5.1)	NS	478	10.8%	(8.2	- 14.2)	12,790	7.6%	(7.0	- 8.3)	NS	No
2015	664	6.1%	(4.4	- 8.3)	17,524	6.9%	(6.4	- 7.3)	NS	305	4.4%	(2.7	- 7.2)	7,557	5.2%	(4.6	- 5.8)	NS	359	7.7%	(5.1	- 11.5)	9,967	8.5%	(7.8	- 9.2)	NS	No
2016	607	7.6%	(5.6	- 10.2)	15,165	6.9%	(6.3	- 7.4)	NS	257	7.7%	(4.6	- 12.7)	6,629	5.5%	(4.9	- 6.2)	NS	350	7.5%	(5.4	- 10.4)	8,536	8.2%	(7.4	- 9.0)	NS	No
Ever told they have cancer (in any form)																										
2011	876	12.2%	(10.2	- 14.6)	25,315	11.2%	(10.7	- 11.7)	NS	327	10.5%	(7.8	- 14.1)	10,192	10.1%	(9.5	- 10.8)	NS	549	13.9%	(11.2	- 17.2)	15,123	12.2%	(11.5	- 12.9)	NS	No
2012	606	10.9%	(8.6	- 13.7)	19,100	10.8%	(10.3	- 11.4)	NS	253	9.9%	(6.8	- 14.2)	7,846	9.6%	(8.9	- 10.4)	NS	353	11.8%	(8.7	- 15.8)	11,254	11.9%	(11.2	- 12.7)	NS	No
2013	594	10.8%	(8.5	- 13.7)	17,062	11.4%	(10.8	- 12.1)	NS	240	9.9%	(6.7	- 14.5)	6,946	10.6%	(9.7	- 11.6)	NS	354	11.8%	(8.7	- 15.7)	10,116	12.3%	(11.4	- 13.2)	NS	No
2014	826	12.1%	(10.0	- 14.5)	22,338	10.7%	(10.2	- 11.2)	NS	348	10.8%	(8.1	- 14.2)	9,568	9.3%	(8.6	- 10.0)	NS	478	13.4%	(10.5	- 16.9)	12,770	12.1%	(11.4	- 12.9)	NS	No
2015	664	10.0%	(7.8	- 12.8)	17,481	11.6%	(11.0	- 12.2)	NS	305	7.4%	(5.1	- 10.8)	7,541	10.2%	(9.5	- 11.1)	NS	359	12.6%	(9.1	- 17.2)	9,940	12.9%	(12.1	- 13.8)	NS	No
2016	606	12.3%	(9.7	- 15.4)	15,132	11.2%	(10.6	- 11.9)	NS	257	13.4%	(9.3	- 19.0)	6,607	10.1%	(9.3	- 11.1)	NS	349	11.2%	(8.5	- 14.6)	8,525	12.3%	(11.3	- 13.3)	NS	No

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Up-to-date on colon cancer screening, 50-75 year olds^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	301	61.5%	*(54.8*	*- 67.7)*	9,022	61.1%	*(59.6*	*- 62.5)*	NS	127	60.7%	*(50.4*	*- 70.0)*	3,733	58.4%	*(56.1*	*- 60.6)*	NS	174	62.2%	*(53.5*	*- 70.3)*	5,289	63.6%	*(61.7*	*- 65.4)*	NS	No
2013	293	61.1%	*(54.6*	*- 67.3)*	7,979	62.8%	*(61.1*	*- 64.4)*	NS	124	64.4%	*(54.4*	*- 73.3)*	3,275	61.0%	*(58.5*	*- 63.6)*	NS	169	57.5%	*(48.9*	*- 65.6)*	4,704	64.4%	*(62.2*	*- 66.6)*	NS	No
2014	425	64.9%	*(59.4*	*- 70.0)*	10,646	64.1%	*(62.8*	*- 65.5)*	NS	195	66.9%	*(58.9*	*- 74.1)*	4,681	63.0%	*(61.0*	*- 65.1)*	NS	230	62.5%	*(55.0*	*- 69.5)*	5,965	65.2%	*(63.4*	*- 67.0)*	NS	No
2015	291	62.1%	*(55.6*	*- 68.2)*	8,007	65.2%	*(63.6*	*- 66.7)*	NS	133	61.0%	*(51.2*	*- 70.0)*	3,446	63.7%	*(61.3*	*- 66.1)*	NS	158	63.2%	*(54.5*	*- 71.1)*	4,561	66.6%	*(64.6*	*- 68.5)*	NS	No
2016	312	65.0%	*(58.7*	*- 70.8)*	7,036	66.0%	*(64.3*	*- 67.6)*	NS	137	65.9%	*(56.8*	*- 74.0)*	3,073	65.2%	*(62.8*	*- 67.6)*	NS	175	63.9%	*(55.4*	*- 71.6)*	3,963	66.7%	*(64.5*	*- 68.9)*	NS	No
Up-to-date on breast cancer screening, female 50-74 year olds^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	173	74.4%	*(65.9*	*- 81.4)*	5,200	74.9%	*(73.2*	*- 76.5)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		173	74.4%	*(65.9*	*- 81.4)*	5,200	74.9%	*(73.2*	*- 76.5)*	NS	NA
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	226	74.8%	*(67.9*	*- 80.6)*	5,904	76.1%	*(74.5*	*- 77.7)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		226	74.8%	*(67.9*	*- 80.6)*	5,904	76.1%	*(74.5*	*- 77.7)*	NS	NA
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	170	74.9%	*(66.9*	*- 81.4)*	3,914	73.4%	*(71.3*	*- 75.4)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		170	74.9%	*(66.9*	*- 81.4)*	3,914	73.4%	*(71.3*	*- 75.4)*	NS	NA
Up-to-date on cervical cancer screening, female 21-65 year olds^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	157	82.8%	*(73.9*	*- 89.2)*	5,055	83.9%	*(82.5*	*- 85.2)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		157	82.8%	*(73.9*	*- 89.2)*	5,055	83.9%	*(82.5*	*- 85.2)*	NS	NA
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	211	76.3%	*(68.4*	*- 82.7)*	5,779	81.7%	*(80.0*	*- 83.3)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		211	76.3%	*(68.4*	*- 82.7)*	5,779	81.7%	*(80.0*	*- 83.3)*	NS	NA
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	138	79.5%	*(70.6*	*- 86.2)*	3,814	77.7%	*(75.5*	*- 79.8)*	NS	-	-	-	-	-	-	-	-		138	79.5%	*(70.6*	*- 86.2)*	3,814	77.7%	*(75.5*	*- 79.8)*	NS	NA
Arthritis																												
Ever told they have arthritis																												
2011	876	26.0%	*(22.9*	*- 29.4)*	25,285	23.4%	*(22.8*	*- 24.1)*	NS	329	21.5%	*(17.2*	*- 26.6)*	10,184	20.1%	*(19.2*	*- 21.1)*	NS	547	30.5%	*(26.3*	*- 35.0)*	15,101	26.6%	*(25.7*	*- 27.6)*	NS	No
2012	604	28.6%	*(24.6*	*- 32.9)*	19,089	24.6%	*(23.8*	*- 25.4)*	NS	252	26.3%	*(20.7*	*- 32.7)*	7,839	21.5%	*(20.3*	*- 22.6)*	NS	352	30.8%	*(25.4*	*- 36.8)*	11,250	27.7%	*(26.6*	*- 28.8)*	NS	No
2013	595	27.5%	*(23.6*	*- 31.7)*	17,017	24.7%	*(23.8*	*- 25.7)*	NS	240	25.8%	*(20.3*	*- 32.1)*	6,925	21.6%	*(20.2*	*- 23.0)*	NS	355	29.2%	*(23.9*	*- 35.1)*	10,092	27.8%	*(26.5*	*- 29.2)*	NS	No
2014	820	24.7%	*(21.6*	*- 28.1)*	22,307	24.6%	*(23.8*	*- 25.4)*	NS	344	19.6%	*(15.6*	*- 24.5)*	9,560	21.6%	*(20.5*	*- 22.8)*	NS	476	29.7%	*(25.2*	*- 34.6)*	12,747	27.4%	*(26.3*	*- 28.6)*	NS	Yes
2015	666	24.4%	*(21.1*	*- 28.2)*	17,472	23.4%	*(22.6*	*- 24.3)*	NS	304	20.7%	*(16.3*	*- 26.0)*	7,540	19.7%	*(18.5*	*- 20.9)*	NS	362	28.1%	*(23.2*	*- 33.6)*	9,932	27.1%	*(25.9*	*- 28.4)*	NS	No
2016	604	27.0%	*(23.1*	*- 31.4)*	15,137	24.6%	*(23.6*	*- 25.6)*	NS	257	22.7%	*(17.7*	*- 28.8)*	6,622	21.7%	*(20.3*	*- 23.2)*	NS	347	31.3%	*(25.6*	*- 37.7)*	8,515	27.4%	*(26.0*	*- 28.8)*	NS	No
Currently have activity limitations due to arthritis, among those ever told they have arthritis^																												
2011	294	43.1%	*(36.7*	*- 49.6)*	7,973	45.2%	*(43.6*	*- 46.8)*	NS	88	38.3%	*(27.8*	*- 50.1)*	2,711	42.6%	*(40.0*	*- 45.2)*	NS	206	46.5%	*(39.0*	*- 54.1)*	5,262	47.1%	*(45.1*	*- 49.2)*	NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	195	40.5%	*(32.9*	*- 48.6)*	5,460	42.4%	*(40.3*	*- 44.6)*	NS	74	41.8%	*(29.8*	*- 54.8)*	1,861	41.0%	*(37.4*	*- 44.6)*	NS	121	39.4%	*(30.1*	*- 49.6)*	3,599	43.5%	*(40.8*	*- 46.2)*	NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	187	34.7%	*(27.6*	*- 42.6)*	5,146	44.0%	*(41.9*	*- 46.1)*	NS	70	29.4%	*(19.0*	*- 42.3)*	1,852	41.9%	*(38.6*	*- 45.3)*	NS	117	38.3%	*(29.2*	*- 48.4)*	3,294	45.5%	*(42.9*	*- 48.1)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Asthma																												
Ever told they have asthma																												
2011	879	10.4%	*(8.1*	*- 13.3)*	25,327	11.5%	*(10.9*	*- 12.1)*	NS	328	9.7%	*(6.3*	*- 14.5)*	10,194	10.5%	*(9.6*	*- 11.3)*	NS	551	11.2%	*(8.3*	*- 14.9)*	15,133	12.4%	*(11.6*	*- 13.3)*	NS	No
2012	605	9.2%	*(6.6*	*- 12.7)*	19,105	10.8%	*(10.2*	*- 11.5)*	NS	252	9.9%	*(6.0*	*- 15.9)*	7,847	9.7%	*(8.8*	*- 10.7)*	NS	353	8.5%	*(5.4*	*- 13.0)*	11,258	11.9%	*(11.1*	*- 12.9)*	NS	No
2013	595	8.4%	*(6.1*	*- 11.5)*	17,068	11.2%	*(10.5*	*- 12.0)*	NS	240	6.9%	*(3.9*	*- 11.8)*	6,946	9.6%	*(8.6*	*- 10.8)*	NS	355	9.9%	*(6.7*	*- 14.5)*	10,122	12.8%	*(11.7*	*- 13.9)*	NS	No
2014	824	11.3%	*(8.4*	*- 15.0)*	22,355	12.2%	*(11.5*	*- 13.0)*	NS	347	11.9%	*(7.3*	*- 18.8)*	9,583	10.8%	*(9.8*	*- 11.9)*	NS	477	10.7%	*(7.8*	*- 14.5)*	12,772	13.6%	*(12.6*	*- 14.7)*	NS	No
2015	662	8.1%	*(5.8*	*- 11.1)*	17,492	12.1%	*(11.3*	*- 12.9)*	-	305	6.6%	*(3.9*	*- 11.0)*	7,554	10.7%	*(9.6*	*- 12.0)*	NS	357	9.6%	*(6.3*	*- 14.4)*	9,938	13.4%	*(12.3*	*- 14.5)*	NS	No
2016	605	15.4%	*(11.4*	*- 20.6)*	15,144	12.4%	*(11.5*	*- 13.4)*	NS	257	15.0%	*(9.5*	*- 22.9)*	6,622	10.4%	*(9.2*	*- 11.8)*	NS	348	15.8%	*(10.4*	*- 23.4)*	8,522	14.3%	*(13.1*	*- 15.7)*	NS	No
Currently have asthma																												
2011	877	5.8%	*(4.2*	*- 8.0)*	25,257	7.3%	*(6.9*	*- 7.8)*	NS	326	4.6%	*(2.5*	*- 8.4)*	10,170	6.0%	*(5.4*	*- 6.7)*	NS	551	7.0%	*(4.9*	*- 9.9)*	15,087	8.6%	*(8.0*	*- 9.4)*	NS	No
2012	604	7.0%	*(4.8*	*- 10.3)*	19,053	7.4%	*(6.9*	*- 7.9)*	NS	251	7.5%	*(4.1*	*- 13.1)*	7,832	6.1%	*(5.4*	*- 6.9)*	NS	353	6.6%	*(4.0*	*- 11.0)*	11,221	8.7%	*(7.9*	*- 9.4)*	NS	No
2013	593	6.9%	*(4.7*	*- 9.9)*	17,024	7.3%	*(6.7*	*- 8.0)*	NS	239	6.0%	*(3.3*	*- 11.0)*	6,930	5.5%	*(4.8*	*- 6.4)*	NS	354	7.7%	*(4.8*	*- 12.1)*	10,094	9.1%	*(8.2*	*- 10.0)*	NS	No
2014	822	6.6%	*(4.7*	*- 9.1)*	22,289	7.7%	*(7.2*	*- 8.3)*	NS	347	5.7%	*(3.3*	*- 9.8)*	9,562	6.2%	*(5.5*	*- 7.0)*	NS	475	7.4%	*(5.0*	*- 10.8)*	12,727	9.2%	*(8.4*	*- 10.1)*	NS	No
2015	659	5.6%	*(3.7*	*- 8.3)*	17,435	7.2%	*(6.6*	*- 7.8)*	NS	305	4.6%	*(2.3*	*- 9.0)*	7,533	5.4%	*(4.7*	*- 6.2)*	NS	354	6.5%	*(3.9*	*- 10.6)*	9,902	8.9%	*(8.0*	*- 9.9)*	NS	No
2016	604	7.7%	*(5.2*	*- 11.3)*	15,116	8.3%	*(7.5*	*- 9.1)*	NS	257	6.8%	*(3.9*	*- 11.8)*	6,609	6.1%	*(5.2*	*- 7.1)*	NS	347	8.6%	*(4.9*	*- 14.5)*	8,507	10.4%	*(9.3*	*- 11.6)*	NS	No

Indicators	Overall								Men								Women								LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)																									
Ever told they have COPD																									
2011	878	5.7%	(4.2 - 7.9)		25,280	5.0%	(4.6 - 5.3)	NS	330	4.7%	(2.8 - 7.9)		10,171	4.4%	(3.9 - 4.9)	NS	548	6.8%	(4.6 - 9.9)		15,109	5.5%	(5.0 - 6.0)		NS	No
2012	604	6.3%	(4.4 - 8.9)		19,075	5.3%	(4.9 - 5.8)	NS	250	6.4%	(3.8 - 10.4)		7,832	4.7%	(4.1 - 5.3)	NS	354	6.2%	(3.7 - 10.2)		11,243	6.0%	(5.4 - 6.6)		NS	No
2013	591	5.1%	(3.4 - 7.8)		17,035	5.3%	(4.9 - 5.8)	NS	240	5.7%	(3.1 - 10.2)		6,932	4.8%	(4.2 - 5.5)	NS	351	4.6%	(2.6 - 8.0)		10,103	5.8%	(5.2 - 6.6)		NS	No
2014	823	5.4%	(4.0 - 7.2)		22,313	5.8%	(5.3 - 6.2)	NS	347	2.9%	(1.6 - 5.1)		9,555	5.5%	(4.9 - 6.2)	NS	476	7.8%	(5.5 - 11.0)		12,758	6.1%	(5.5 - 6.7)		NS	Yes
2015	663	4.9%	(3.2 - 7.6)		17,466	5.4%	(5.0 - 5.9)	NS	304	3.9%	(2.0 - 7.5)		7,536	4.8%	(4.2 - 5.4)	NS	359	5.9%	(3.3 - 10.4)		9,930	6.1%	(5.5 - 6.7)		NS	No
2016	607	4.9%	(3.5 - 6.9)		15,119	5.8%	(5.3 - 6.4)	NS	257	5.1%	(3.1 - 8.4)		6,612	5.1%	(4.4 - 6.0)	NS	350	4.7%	(3.0 - 7.3)		8,507	6.5%	(5.7 - 7.4)		NS	No
Kidney Disease																									
Ever told they have kidney disease																									
2011	879	2.4%	(1.5 - 3.8)		25,345	2.2%	(2.0 - 2.4)	NS	329	2.6%	(1.4 - 4.9)		10,208	2.1%	(1.8 - 2.5)	NS	550	2.2%	(1.1 - 4.2)		15,137	2.2%	(2.0 - 2.5)		NS	No
2012	607	1.7%	(1.0 - 2.9)		19,122	2.4%	(2.2 - 2.7)	NS	253	1.5%	(0.6 - 3.5)		7,850	2.2%	(1.8 - 2.6)	NS	354	1.8%	(0.9 - 3.7)		11,272	2.7%	(2.3 - 3.1)		NS	No
2013	594	3.0%	(1.3 - 6.8)		17,080	2.0%	(1.8 - 2.3)	NS	241	2.0%	(0.8 - 4.6)		6,953	1.9%	(1.5 - 2.4)	NS	353	3.9%	(1.2 - 12.2)		10,127	2.1%	(1.8 - 2.6)		NS	No
2014	825	1.8%	(1.1 - 2.9)		22,362	2.1%	(1.9 - 2.4)	NS	347	1.6%	(0.8 - 3.4)		9,586	2.0%	(1.7 - 2.4)	NS	478	1.9%	(1.0 - 3.6)		12,776	2.3%	(2.0 - 2.6)		NS	No
2015	667	2.4%	(1.4 - 4.1)		17,502	2.4%	(2.1 - 2.7)	NS	305	1.8%	(0.7 - 4.6)		7,550	2.2%	(1.8 - 2.7)	NS	362	3.0%	(1.6 - 5.6)		9,952	2.5%	(2.1 - 2.9)		NS	No
2016	605	2.6%	(1.4 - 5.0)		15,150	2.8%	(2.4 - 3.2)	NS	255	3.0%	(1.1 - 7.8)		6,624	2.2%	(1.8 - 2.8)	NS	350	2.2%	(1.0 - 4.8)		8,526	3.4%	(2.8 - 4.0)		NS	No
Tobacco & E-Cigarettes																									
Current cigarette smoking^																									
2011	879	19.2%	(15.9 - 22.9)		25,324	20.0%	(19.3 - 20.7)	NS	329	22.0%	(16.8 - 28.2)		10,189	22.1%	(21.0 - 23.3)	NS	550	16.4%	(12.8 - 20.9)		15,135	17.9%	(17.0 - 18.9)		NS	No
2012	604	17.0%	(13.5 - 21.3)		18,985	19.7%	(18.9 - 20.6)	NS	253	18.3%	(13.0 - 25.1)		7,801	21.4%	(20.1 - 22.7)	NS	351	15.8%	(11.4 - 21.4)		11,184	18.1%	(17.0 - 19.2)		NS	No
2013	581	11.9%	(9.0 - 15.6)		16,687	18.5%	(17.5 - 19.5)	-	237	11.5%	(7.5 - 17.3)		6,790	19.8%	(18.3 - 21.4)	-	344	12.3%	(8.5 - 17.5)		9,897	17.2%	(15.9 - 18.5)		NS	No
2014	801	15.7%	(12.5 - 19.5)		21,729	17.3%	(16.5 - 18.2)	NS	339	15.9%	(11.0 - 22.3)		9,311	18.5%	(17.3 - 19.9)	NS	462	15.5%	(11.7 - 20.2)		12,418	16.2%	(15.1 - 17.3)		NS	No
2015	644	17.2%	(13.9 - 21.1)		17,079	17.1%	(16.2 - 18.1)	NS	297	17.5%	(12.8 - 23.4)		7,355	18.4%	(17.0 - 19.9)	NS	347	16.8%	(12.5 - 22.3)		9,724	15.8%	(14.7 - 17.1)		NS	No
2016	590	17.7%	(13.9 - 22.4)		14,790	17.0%	(16.0 - 18.1)	NS	250	20.6%	(14.7 - 28.0)		6,463	18.6%	(17.1 - 20.3)	NS	340	14.9%	(10.5 - 20.7)		8,327	15.4%	(14.1 - 16.8)		NS	No
Attempted to quit smoking in past year, among current cigarette smokers																									
2011	132	56.4%	(45.9 - 66.3)		4,195	55.6%	(53.5 - 57.7)	NS	60	51.5%	(36.9 - 65.9)		1,914	53.4%	(50.4 - 56.3)	NS	72	62.8%	(49.0 - 74.8)		2,281	58.3%	(55.4 - 61.2)		NS	No
2012	88	51.9%	(39.2 - 64.3)		3,023	57.1%	(54.7 - 59.6)	NS	42	-*	-* - -*		1,406	55.2%	(51.7 - 58.7)	NA	46	-*	-* - -*		1,617	59.3%	(55.9 - 62.7)		NA	NA
2013	63	69.8%	(55.8 - 81.0)		2,546	57.1%	(54.1 - 60.2)	NS	25	-*	-* - -*		1,147	55.9%	(51.5 - 60.3)	NA	38	-*	-* - -*		1,399	58.5%	(54.3 - 62.6)		NA	NA
2014	108	52.4%	(40.3 - 64.2)		3,241	58.2%	(55.5 - 60.9)	NS	45	-*	-* - -*		1,489	57.9%	(54.0 - 61.8)	NA	63	55.4%	(40.6 - 69.3)		1,752	58.5%	(54.6 - 62.2)		NS	NA
2015	100	57.2%	(46.0 - 67.8)		2,476	59.1%	(56.1 - 62.0)	NS	46	-*	-* - -*		1,145	59.2%	(54.8 - 63.5)	NA	54	47.0%	(32.2 - 62.3)		1,331	58.9%	(54.8 - 62.9)		NS	NA
2016	87	48.9%	(36.1 - 61.9)		2,181	54.6%	(51.2 - 58.0)	NS	42	-*	-* - -*		1,049	52.7%	(47.9 - 57.5)	NA	45	-*	-* - -*		1,132	56.9%	(52.1 - 61.5)		NA	NA
Current smokeless tobacco use^																									
2011	882	5.4%	(3.6 - 8.0)		25,406	5.6%	(5.2 - 6.0)	NS	330	9.8%	(6.4 - 14.7)		10,231	10.5%	(9.7 - 11.4)	NS	552	1.0%	(0.3 - 3.3)		15,175	0.8%	(0.6 - 1.0)		NS	Yes
2012	605	6.8%	(4.3 - 10.7)		19,041	5.1%	(4.6 - 5.6)	NS	253	13.4%	(8.5 - 20.6)		7,828	9.5%	(8.7 - 10.5)	NS	352	0.2%	(0.1 - 1.0)		11,213	0.8%	(0.6 - 1.2)		NS	Yes
2013	582	5.2%	(3.2 - 8.6)		16,732	5.3%	(4.7 - 5.9)	NS	238	10.4%	(6.4 - 16.6)		6,813	10.1%	(9.0 - 11.2)	NS	344	0.0%	(0.0 - 0.0)		9,919	0.7%	(0.5 - 0.9)		-	Yes
2014	810	6.7%	(4.2 - 10.4)		21,797	4.7%	(4.2 - 5.1)	NS	342	11.7%	(7.1 - 18.5)		9,340	8.5%	(7.7 - 9.3)	NS	468	1.8%	(0.6 - 5.0)		12,457	1.0%	(0.7 - 1.3)		NS	Yes
2015	644	6.2%	(3.9 - 9.5)		17,123	5.5%	(4.9 - 6.1)	NS	297	11.5%	(7.3 - 17.7)		7,372	9.9%	(8.9 - 11.1)	NS	347	0.7%	(0.2 - 2.7)		9,751	1.1%	(0.8 - 1.6)		NS	Yes
2016	589	6.0%	(3.8 - 9.3)		14,830	5.7%	(5.1 - 6.2)	NS	250	11.3%	(7.2 - 17.5)		6,478	10.5%	(9.5 - 11.7)	NS	339	0.6%	(0.1 - 2.5)		8,352	0.9%	(0.6 - 1.3)		NS	Yes
Has rule not allowing smoking anywhere inside their home																									
2011	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2012	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2013	267	89.9%	(83.5 - 93.9)		7,750	88.7%	(87.4 - 89.8)	NS	106	94.4%	(86.7 - 97.7)		3,121	88.3%	(86.2 - 90.0)	NS	161	85.9%	(75.6 - 92.3)		4,629	89.1%	(87.5 - 90.5)		NS	No
2014	379	90.7%	(86.7 - 93.6)		10,582	89.0%	(87.9 - 90.0)	NS	170	93.7%	(88.3 - 96.7)		4,448	87.9%	(86.1 - 89.5)	NS	209	87.5%	(81.2 - 91.9)		6,134	90.0%	(88.6 - 91.2)		NS	No
2015	300	88.8%	(84.0 - 92.2)		7,816	90.1%	(88.9 - 91.1)	NS	145	88.5%	(81.6 - 93.1)		3,261	89.2%	(87.2 - 90.9)	NS	155	89.0%	(81.6 - 93.7)		4,555	90.9%	(89.6 - 92.1)		NS	No
2016	306	88.1%	(82.8 - 92.0)		7,109	90.8%	(89.6 - 91.8)	NS	139	86.5%	(77.4 - 92.3)		3,122	91.2%	(89.8 - 92.5)	NS	167	89.9%	(83.5 - 94.0)		3,987	90.4%	(88.5 - 92.0)		NS	No
Lifetime e-cigarette use																									
2011	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2012	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2013	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2014	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2015	-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		-	-	- -		
2016	589	18.5%	(14.5 - 23.2)		14,819	22.6%	(21.4 - 23.9)	NS	250	18.5%	(12.9 - 25.9)		6,474	25.1%	(23.3 - 27.0)	NS	339	18.5%	(13.4 - 24.9)		8,345	20.2%	(18.7 - 21.9)		NS	No

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Current e-cigarette use																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	589	4.3%	*(2.3 - 7.7)*		14,819	4.9%	*(4.3 - 5.6)*		NS	250	4.9%	*(2.3 - 10.2)*		6,474	5.3%	*(4.5 - 6.4)*		NS	339	3.7%	*(1.4 - 9.4)*		8,345	4.5%	*(3.7 - 5.6)*		NS	No
Overweight and Obesity																												
Obese (BMI=30+)^																												
2011	846	28.3%	*(24.6 - 32.2)*		24,366	28.4%	*(27.6 - 29.2)*		NS	330	28.1%	*(22.8 - 34.1)*		10,102	29.2%	*(28.0 - 30.4)*		NS	516	28.4%	*(23.7 - 33.7)*		14,264	27.6%	*(26.5 - 28.8)*		NS	No
2012	587	27.6%	*(23.3 - 32.4)*		18,385	28.6%	*(27.7 - 29.6)*		NS	251	30.3%	*(23.9 - 37.4)*		7,781	29.2%	*(27.9 - 30.6)*		NS	336	25.0%	*(19.4 - 31.5)*		10,604	28.1%	*(26.8 - 29.3)*		NS	No
2013	573	32.4%	*(27.7 - 37.5)*		16,250	29.6%	*(28.4 - 30.7)*		NS	240	35.2%	*(28.0 - 43.1)*		6,860	30.8%	*(29.1 - 32.5)*		NS	333	29.4%	*(23.7 - 35.9)*		9,390	28.4%	*(26.9 - 29.9)*		NS	No
2014	788	31.2%	*(27.3 - 35.3)*		21,130	30.2%	*(29.2 - 31.3)*		NS	344	31.1%	*(25.6 - 37.1)*		9,399	31.7%	*(30.2 - 33.2)*		NS	444	31.3%	*(26.2 - 36.9)*		11,731	28.7%	*(27.4 - 30.1)*		NS	No
2015	613	33.6%	*(29.1 - 38.3)*		16,265	31.4%	*(30.3 - 32.5)*		NS	295	32.8%	*(26.8 - 39.4)*		7,323	32.9%	*(31.3 - 34.6)*		NS	318	34.4%	*(28.0 - 41.5)*		8,942	29.8%	*(28.3 - 31.3)*		NS	No
2016	573	29.1%	*(24.9 - 33.7)*		14,173	32.0%	*(30.8 - 33.2)*		NS	253	33.3%	*(26.8 - 40.4)*		6,460	32.6%	*(30.8 - 34.3)*		NS	320	24.6%	*(19.7 - 30.3)*		7,713	31.4%	*(29.7 - 33.1)*		NS	No
Overweight or Obese (BMI=25+)																												
2011	846	66.1%	*(61.8 - 70.2)*		24,366	64.9%	*(64.0 - 65.8)*		NS	330	70.8%	*(63.8 - 76.9)*		10,102	72.8%	*(71.5 - 74.1)*		NS	516	61.1%	*(55.7 - 66.3)*		14,264	56.8%	*(55.5 - 58.1)*		NS	No
2012	587	63.7%	*(58.5 - 68.6)*		18,385	65.0%	*(64.0 - 66.0)*		NS	251	67.3%	*(59.4 - 74.4)*		7,781	72.3%	*(70.8 - 73.7)*		NS	336	60.0%	*(53.1 - 66.6)*		10,604	57.6%	*(56.2 - 59.0)*		NS	No
2013	573	68.9%	*(63.5 - 73.8)*		16,250	65.5%	*(64.2 - 66.7)*		NS	240	73.7%	*(65.6 - 80.4)*		6,860	72.2%	*(70.4 - 74.0)*		NS	333	63.8%	*(56.4 - 70.5)*		9,390	58.5%	*(56.8 - 60.2)*		NS	No
2014	788	72.8%	*(68.6 - 76.7)*		21,130	66.7%	*(65.6 - 67.8)*		+	344	78.6%	*(72.6 - 83.6)*		9,399	73.8%	*(72.3 - 75.3)*		NS	444	66.8%	*(60.6 - 72.3)*		11,731	59.2%	*(57.7 - 60.7)*		NS	Yes
2015	613	70.1%	*(65.4 - 74.5)*		16,265	67.0%	*(65.8 - 68.2)*		NS	295	73.5%	*(66.6 - 79.4)*		7,323	73.4%	*(71.7 - 75.1)*		NS	318	66.4%	*(59.6 - 72.6)*		8,942	60.2%	*(58.6 - 61.9)*		NS	No
2016	573	66.7%	*(61.0 - 71.9)*		14,173	68.5%	*(67.3 - 69.8)*		NS	253	79.6%	*(72.0 - 85.5)*		6,460	74.9%	*(73.1 - 76.6)*		NS	320	52.8%	*(45.3 - 60.3)*		7,713	61.8%	*(59.9 - 63.6)*		NS	Yes
Nutrition																												
Consumed sugar-sweetened beverages 1 or more times per day in past 30 days																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	269	26.6%	*(20.1 - 34.3)*		7,822	28.5%	*(26.8 - 30.3)*		NS	106	33.2%	*(23.1 - 45.3)*		3,164	35.8%	*(33.1 - 38.5)*		NS	163	20.8%	*(13.2 - 31.2)*		4,658	21.7%	*(19.7 - 24.0)*		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Currently watching or reducing sodium or salt intake																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	270	38.9%	*(32.5 - 45.8)*		7,818	46.3%	*(44.6 - 48.1)*		NS	107	40.9%	*(30.8 - 51.8)*		3,165	43.4%	*(40.8 - 46.0)*		NS	163	37.2%	*(29.1 - 46.0)*		4,653	49.1%	*(46.8 - 51.5)*		-	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	293	50.4%	*(42.5 - 58.3)*		7,892	46.8%	*(45.0 - 48.5)*		NS	129	44.0%	*(33.2 - 55.4)*		3,436	46.0%	*(43.4 - 48.7)*		NS	164	57.3%	*(45.4 - 68.3)*		4,456	47.5%	*(45.2 - 49.8)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Median times per day consumed fruits																												
2011	836	1.02	*(1.00 - 1.15)*		24,090	1.02	*(1.02 - 1.04)*		NS	317	0.81	*(0.68 - 0.91)*		9,660	0.99	*(0.99 - 1.00)*		-	519	1.42	*(1.21 - 1.60)*		14,430	1.14	*(1.13 - 1.14)*		+	Yes
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	563	1.00	*(0.98 - 1.06)*		15,949	1.00	*(1.00 - 1.00)*		NS	229	0.96	*(0.72 - 0.99)*		6,462	0.99	*(0.99 - 1.00)*		-	334	1.07	*(1.01 - 1.42)*		9,487	1.07	*(1.06 - 1.14)*		NS	Yes
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	609	0.99	*(0.96 - 1.07)*		16,135	1.00	*(1.00 - 1.00)*		NS	278	0.93	*(0.72 - 0.99)*		6,899	0.99	*(0.98 - 1.00)*		NS	331	1.07	*(0.98 - 1.53)*		9,236	1.03	*(1.02 - 1.09)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Consumed fruits less than 1 time per day																												
2011	836	42.0%	*(37.7 - 46.5)*		24,090	40.1%	*(39.2 - 41.1)*		NS	317	55.1%	*(48.5 - 61.5)*		9,660	46.2%	*(44.8 - 47.6)*		+	519	28.8%	*(23.9 - 34.1)*		14,430	34.3%	*(33.1 - 35.6)*		NS	Yes
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	563	40.3%	*(35.0 - 45.9)*		15,949	39.7%	*(38.5 - 41.0)*		NS	229	49.3%	*(41.3 - 57.3)*		6,462	45.4%	*(43.4 - 47.3)*		NS	334	31.2%	*(24.6 - 38.8)*		9,487	34.4%	*(32.8 - 36.1)*		NS	Yes
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	609	39.1%	*(34.3 - 44.1)*		16,135	41.1%	*(39.9 - 42.4)*		NS	278	47.1%	*(40.1 - 54.2)*		6,899	47.4%	*(45.6 - 49.3)*		NS	331	31.0%	*(24.8 - 38.0)*		9,236	35.1%	*(33.5 - 36.7)*		NS	Yes
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Median times per day consumed vegetables																												
2011	827	1.48	(1.42 - 1.59)		23,785	1.46	(1.44 - 1.50)		NS	316	1.30	(1.19 - 1.46)		9,534	1.35	(1.33 - 1.41)		NS	511	1.70	(1.57 - 1.79)		14,251	1.57	(1.57 - 1.61)		NS	Yes
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	542	1.51	(1.38 - 1.75)		15,700	1.57	(1.55 - 1.58)		NS	223	1.36	(1.15 - 1.59)		6,373	1.43	(1.42 - 1.50)		NS	319	1.80	(1.49 - 1.97)		9,327	1.70	(1.66 - 1.73)		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	603	1.58	(1.43 - 1.71)		15,850	1.53	(1.50 - 1.58)		NS	276	1.48	(1.37 - 1.66)		6,786	1.42	(1.40 - 1.46)		NS	327	1.71	(1.48 - 1.85)		9,064	1.62	(1.58 - 1.69)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Consumed vegetables less than 1 time per day																												
2011	827	26.1%	(22.5 - 30.1)		23,785	26.2%	(25.4 - 27.1)		NS	316	31.9%	(26.2 - 38.3)		9,534	29.7%	(28.4 - 31.0)		NS	511	20.2%	(16.1 - 25.1)		14,251	22.9%	(21.8 - 24.1)		NS	Yes
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	542	26.7%	(22.1 - 32.0)		15,700	23.3%	(22.2 - 24.4)		NS	223	33.9%	(26.5 - 42.2)		6,373	26.6%	(25.0 - 28.4)		NS	319	19.5%	(14.7 - 25.3)		9,327	20.1%	(18.7 - 21.6)		NS	Yes
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	603	20.3%	(16.6 - 24.5)		15,850	24.7%	(23.7 - 25.9)		NS	276	22.2%	(16.9 - 28.5)		6,786	28.3%	(26.6 - 30.0)		NS	327	18.4%	(13.7 - 24.2)		9,064	21.4%	(20.1 - 22.8)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Physical Activity																												
No leisure-time physical activity in past 30 days^																												
2011	858	26.1%	(22.7 - 29.9)		24,433	26.3%	(25.5 - 27.1)		NS	325	31.8%	(26.2 - 38.0)		9,795	27.2%	(26.0 - 28.5)		NS	533	20.3%	(16.7 - 24.4)		14,638	25.4%	(24.3 - 26.5)		NS	Yes
2012	607	20.7%	(17.1 - 24.9)		19,153	21.0%	(20.2 - 21.9)		NS	253	23.5%	(17.9 - 30.2)		7,865	20.4%	(19.3 - 21.7)		NS	354	17.9%	(13.6 - 23.1)		11,288	21.6%	(20.5 - 22.8)		NS	No
2013	559	25.4%	(21.0 - 30.3)		16,158	25.3%	(24.2 - 26.4)		NS	227	29.0%	(22.1 - 37.0)		6,567	26.3%	(24.7 - 28.1)		NS	332	21.8%	(17.0 - 27.5)		9,591	24.3%	(22.9 - 25.8)		NS	No
2014	826	21.9%	(18.4 - 25.9)		22,397	21.3%	(20.4 - 22.1)		NS	348	21.3%	(16.2 - 27.5)		9,599	21.2%	(20.0 - 22.5)		NS	478	22.5%	(18.0 - 27.8)		12,798	21.4%	(20.2 - 22.5)		NS	No
2015	616	28.5%	(24.1 - 33.3)		16,319	25.3%	(24.3 - 26.4)		NS	281	31.9%	(25.6 - 38.9)		6,997	25.3%	(23.8 - 26.9)		NS	335	25.1%	(19.3 - 32.0)		9,322	25.4%	(24.0 - 26.8)		NS	No
2016	608	21.5%	(18.1 - 25.3)		15,169	22.4%	(21.4 - 23.5)		NS	257	20.8%	(16.0 - 26.6)		6,633	20.7%	(19.3 - 22.3)		NS	351	22.2%	(17.6 - 27.5)		8,536	24.1%	(22.7 - 25.6)		NS	No
Met aerobic physical activity recommendation^																												
2011	837	49.3%	(45.0 - 53.6)		23,735	49.0%	(48.0 - 49.9)		NS	315	41.9%	(35.5 - 48.6)		9,544	47.2%	(45.8 - 48.6)		NS	522	56.9%	(51.6 - 62.0)		14,191	50.6%	(49.4 - 51.9)		NS	Yes
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	546	49.9%	(44.4 - 55.4)		15,730	50.1%	(48.8 - 51.4)		NS	224	44.3%	(36.6 - 52.3)		6,416	48.8%	(46.9 - 50.7)		NS	322	55.6%	(48.4 - 62.6)		9,314	51.4%	(49.7 - 53.1)		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	593	45.4%	(40.5 - 50.4)		15,878	51.3%	(50.0 - 52.5)		NS	270	41.0%	(34.3 - 48.1)		6,832	51.1%	(49.2 - 53.0)		-	323	49.8%	(42.7 - 56.8)		9,046	51.4%	(49.8 - 53.1)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Met muscle strengthening recommendation^																												
2011	848	25.1%	(21.2 - 29.5)		24,204	28.1%	(27.3 - 29.0)		NS	323	26.8%	(20.7 - 33.8)		9,697	32.0%	(30.6 - 33.4)		NS	525	23.4%	(18.9 - 28.7)		14,507	24.5%	(23.4 - 25.6)		NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	551	25.5%	(20.5 - 31.3)		16,021	28.4%	(27.2 - 29.6)		NS	224	27.8%	(20.6 - 36.4)		6,499	31.0%	(29.2 - 32.8)		NS	327	23.2%	(16.7 - 31.3)		9,522	26.0%	(24.5 - 27.6)		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	609	24.8%	(20.7 - 29.3)		16,117	31.2%	(30.1 - 32.5)		-	278	26.0%	(20.0 - 33.1)		6,893	34.9%	(33.1 - 36.8)		-	331	23.5%	(18.4 - 29.5)		9,224	27.7%	(26.2 - 29.3)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Met both aerobic physical activity and muscle strengthening recommendations^																												
2011	829	16.9%	(13.6 - 20.7)		23,567	19.0%	(18.2 - 19.8)		NS	313	15.1%	(10.6 - 21.1)		9,477	19.7%	(18.5 - 20.9)		NS	516	18.6%	(14.4 - 23.8)		14,090	18.4%	(17.4 - 19.4)		NS	No
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	542	16.0%	(11.9 - 21.2)		15,635	18.8%	(17.8 - 19.9)		NS	222	14.4%	(9.5 - 21.3)		6,366	19.4%	(17.9 - 21.0)		NS	320	17.6%	(11.5 - 26.0)		9,269	18.2%	(16.8 - 19.6)		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	588	16.6%	(13.3 - 20.4)		15,724	21.8%	(20.7 - 22.9)		-	269	15.2%	(10.8 - 21.0)		6,757	23.3%	(21.6 - 25.1)		-	319	17.9%	(13.4 - 23.4)		8,967	20.3%	(18.9 - 21.7)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Walk for at least 10 minutes at a time for any reason during a usual week																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	293	88.2%	(83.4 - 91.8)		7,895	84.6%	(83.3 - 85.8)		NS	130	85.8%	(77.7 - 91.3)		3,442	84.2%	(82.2 - 86.0)		NS	163	90.9%	(84.8 - 94.7)		4,453	85.1%	(83.4 - 86.6)		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Have access to safe places to walk in their neighborhood																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	295	79.9%	*(71.4 - 86.3)*		7,893	88.4%	*(87.2 - 89.4)*		-	130	86.3%	*(78.8 - 91.5)*		3,439	88.8%	*(87.2 - 90.3)*		NS	165	73.0%	*(58.7 - 83.7)*		4,454	87.9%	*(86.3 - 89.3)*		-	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Injury																												
Always wear a seatbelt when driving or riding in a car^																												
2011	853	65.6%	*(61.4 - 69.6)*		24,208	71.3%	*(70.5 - 72.1)*		-	323	54.8%	*(48.2 - 61.2)*		9,683	63.7%	*(62.4 - 65.0)*		-	530	76.7%	*(71.7 - 81.0)*		14,525	78.6%	*(77.5 - 79.5)*		NS	Yes
2012	597	62.4%	*(57.2 - 67.3)*		18,851	69.7%	*(68.7 - 70.6)*		-	248	50.8%	*(43.3 - 58.3)*		7,731	61.7%	*(60.2 - 63.2)*		-	349	73.8%	*(67.2 - 79.6)*		11,120	77.3%	*(76.1 - 78.4)*		NS	Yes
2013	552	72.6%	*(67.7 - 77.1)*		16,053	74.1%	*(73.0 - 75.2)*		NS	225	61.7%	*(53.8 - 69.1)*		6,520	67.0%	*(65.3 - 68.7)*		NS	327	83.5%	*(78.1 - 87.9)*		9,533	80.8%	*(79.5 - 82.1)*		NS	Yes
2014	797	63.1%	*(58.7 - 67.4)*		21,599	72.4%	*(71.5 - 73.3)*		-	338	51.0%	*(44.4 - 57.6)*		9,241	64.7%	*(63.2 - 66.2)*		-	459	75.3%	*(70.2 - 79.8)*		12,358	79.8%	*(78.7 - 80.9)*		NS	Yes
2015	608	68.1%	*(63.1 - 72.6)*		16,136	75.4%	*(74.4 - 76.4)*		-	278	54.3%	*(47.1 - 61.3)*		6,900	68.2%	*(66.5 - 69.9)*		-	330	81.8%	*(76.1 - 86.3)*		9,236	82.3%	*(81.1 - 83.4)*		NS	Yes
2016	581	67.8%	*(62.5 - 72.7)*		14,628	73.8%	*(72.7 - 74.9)*		NS	247	58.6%	*(50.5 - 66.3)*		6,370	66.8%	*(65.0 - 68.5)*		NS	334	77.3%	*(70.7 - 82.7)*		8,258	80.6%	*(79.2 - 81.8)*		NS	Yes
Texted while driving in past 30 days																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	321	28.7%	*(22.8 - 35.3)*		11,451	26.8%	*(25.6 - 27.9)*		NS	128	29.4%	*(20.7 - 40.0)*		4,757	29.2%	*(27.5 - 31.0)*		NS	193	28.0%	*(20.6 - 36.9)*		6,694	24.4%	*(22.8 - 26.0)*		NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	294	22.0%	*(16.6 - 28.5)*		7,620	24.9%	*(23.3 - 26.6)*		NS	142	26.6%	*(18.7 - 36.3)*		3,209	27.6%	*(25.0 - 30.3)*		NS	152	17.4%	*(10.8 - 26.8)*		4,411	22.3%	*(20.3 - 24.4)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Talked on a cell phone while driving in past 30 days																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	318	72.2%	*(66.4 - 77.3)*		11,424	69.1%	*(68.0 - 70.2)*		NS	128	75.1%	*(66.3 - 82.2)*		4,742	71.5%	*(69.9 - 73.2)*		NS	190	69.6%	*(61.6 - 76.6)*		6,682	66.7%	*(65.2 - 68.2)*		NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	295	69.4%	*(62.3 - 75.7)*		7,604	67.0%	*(65.3 - 68.6)*		NS	141	68.4%	*(58.3 - 77.0)*		3,203	71.0%	*(68.5 - 73.3)*		NS	154	70.3%	*(59.9 - 79.0)*		4,401	63.1%	*(60.8 - 65.2)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Had a fall in past year, aged 45 years and older																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	453	24.4%	*(20.2 - 29.3)*		13,738	28.8%	*(27.7 - 29.9)*		NS	184	23.4%	*(17.1 - 31.0)*		5,384	26.9%	*(25.3 - 28.5)*		NS	269	25.4%	*(20.0 - 31.8)*		8,354	30.5%	*(29.1 - 31.9)*		NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	598	24.6%	*(21.0 - 28.6)*		15,671	26.1%	*(25.1 - 27.1)*		NS	255	19.1%	*(14.6 - 24.6)*		6,513	24.5%	*(23.0 - 26.1)*		NS	343	30.2%	*(24.9 - 36.0)*		9,158	27.6%	*(26.2 - 29.0)*		NS	Yes
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	447	30.6%	*(26.0 - 35.7)*		10,369	29.0%	*(27.7 - 30.3)*		NS	191	31.1%	*(24.3 - 38.9)*		4,333	28.1%	*(26.2 - 30.1)*		NS	256	30.0%	*(24.4 - 36.4)*		6,036	29.7%	*(28.0 - 31.5)*		NS	No
Injured due to a fall in past year, aged 45 years and older																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	453	7.7%	*(5.3 - 11.2)*		13,719	9.9%	*(9.2 - 10.6)*		NS	184	6.4%	*(3.4 - 11.7)*		5,377	7.7%	*(6.7 - 8.7)*		NS	269	9.0%	*(5.6 - 14.2)*		8,342	11.8%	*(10.9 - 12.9)*		NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	595	7.3%	*(5.5 - 9.7)*		15,647	8.8%	*(8.2 - 9.5)*		NS	254	4.9%	*(2.9 - 8.2)*		6,502	6.8%	*(6.0 - 7.7)*		NS	341	9.8%	*(7.0 - 13.7)*		9,145	10.6%	*(9.7 - 11.6)*		NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	447	8.9%	*(6.5 - 12.0)*		10,367	10.1%	*(9.3 - 11.0)*		NS	191	6.7%	*(3.8 - 11.7)*		4,333	7.8%	*(6.8 - 9.0)*		NS	256	11.3%	*(7.9 - 15.9)*		6,034	12.2%	*(11.0 - 13.6)*		NS	No
Mental Health																												
Ever told they have depression																												
2011	879	16.4%	*(13.6 - 19.6)*		25,333	16.8%	*(16.2 - 17.5)*		NS	329	11.3%	*(7.7 - 16.5)*		10,198	11.5%	*(10.7 - 12.4)*		NS	550	21.4%	*(17.6 - 25.8)*		15,135	22.0%	*(21.0 - 23.0)*		NS	Yes
2012	604	16.9%	*(13.5 - 21.0)*		19,115	16.7%	*(16.0 - 17.5)*		NS	252	10.8%	*(7.3 - 15.9)*		7,853	12.4%	*(11.4 - 13.5)*		NS	352	22.9%	*(17.4 - 29.5)*		11,262	20.9%	*(19.8 - 22.1)*		NS	Yes
2013	594	16.0%	*(12.1 - 20.9)*		17,065	18.2%	*(17.3 - 19.2)*		NS	241	10.0%	*(6.0 - 16.2)*		6,940	12.9%	*(11.6 - 14.2)*		NS	353	22.0%	*(15.9 - 29.6)*		10,125	23.4%	*(22.0 - 24.8)*		NS	No
2014	825	15.3%	*(12.2 - 18.9)*		22,346	17.7%	*(16.9 - 18.6)*		NS	347	10.3%	*(6.1 - 16.9)*		9,582	13.0%	*(11.8 - 14.2)*		NS	478	20.1%	*(16.1 - 24.9)*		12,764	22.3%	*(21.1 - 23.5)*		NS	No
2015	667	16.7%	*(13.3 - 20.7)*		17,485	17.5%	*(16.7 - 18.5)*		NS	305	9.9%	*(6.7 - 14.4)*		7,534	12.4%	*(11.3 - 13.7)*		NS	362	23.5%	*(17.9 - 30.1)*		9,951	22.5%	*(21.2 - 23.8)*		NS	Yes
2016	608	17.3%	*(13.8 - 21.3)*		15,138	17.8%	*(16.8 - 18.8)*		NS	257	14.0%	*(9.5 - 20.1)*		6,609	12.1%	*(10.9 - 13.4)*		NS	351	20.5%	*(15.8 - 26.3)*		8,529	23.4%	*(21.8 - 25.0)*		NS	No

Indicators	Overall								Men								Women								LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				Four Corners				State of NE				
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)	Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Frequent Mental Distress in past 30 days																									
2011	870	7.8%	(5.8	- 10.3)	25,036	9.2%	(8.7	- 9.7)	NS	328	6.0%	(3.4	- 10.4)	10,097	7.7%	(7.0	- 8.4)	NS	542	9.5%	(6.9	- 12.9)	14,939	10.7%	(9.9	- 11.5)	NS	No
2012	602	7.9%	(5.4	- 11.3)	18,935	9.0%	(8.4	- 9.7)	NS	250	6.7%	(3.4	- 12.6)	7,786	7.4%	(6.6	- 8.3)	NS	352	9.0%	(5.8	- 13.7)	11,149	10.6%	(9.7	- 11.5)	NS	No
2013	586	6.8%	(4.0	- 11.4)	16,889	8.9%	(8.2	- 9.6)	NS	236	4.1%	(1.9	- 8.6)	6,889	6.8%	(5.9	- 7.9)	NS	350	9.4%	(4.8	- 17.8)	10,000	10.9%	(9.8	- 12.0)	NS	No
2014	813	7.9%	(5.4	- 11.4)	22,132	8.2%	(7.6	- 8.8)	NS	345	5.7%	(2.4	- 13.1)	9,483	6.4%	(5.6	- 7.3)	NS	468	10.1%	(7.2	- 14.1)	12,649	9.9%	(9.0	- 10.8)	NS	No
2015	661	8.2%	(5.6	- 11.8)	17,369	8.9%	(8.2	- 9.6)	NS	303	5.2%	(3.0	- 8.9)	7,491	6.9%	(6.0	- 7.9)	NS	358	11.2%	(6.8	- 17.8)	9,878	10.8%	(9.8	- 11.9)	NS	No
2016	605	6.9%	(4.9	- 9.6)	15,035	9.5%	(8.7	- 10.4)	NS	255	5.1%	(2.7	- 9.2)	6,568	7.0%	(6.0	- 8.1)	NS	350	8.7%	(5.7	- 12.9)	8,467	12.0%	(10.8	- 13.3)	NS	No
Currently taking medication or receiving treatment for a mental health condition																									
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	263	11.4%	(7.8	- 16.2)	6,643	11.0%	(10.0	- 12.1)	NS	114	10.9%	(6.3	- 18.1)	2,693	7.4%	(6.2	- 8.9)	NS	149	11.8%	(7.0	- 19.4)	3,950	14.5%	(12.9	- 16.2)	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Symptoms of serious mental illness in past 30 days																									
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	260	1.4%	(0.5	- 3.7)	6,555	3.2%	(2.6	- 3.9)	NS	114	1.2%	(0.2	- 5.9)	2,657	2.5%	(1.8	- 3.7)	NS	146	1.5%	(0.4	- 5.8)	3,898	3.8%	(2.9	- 4.9)	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcohol and Drug Use																									
Any alcohol consumption in past 30 days																									
2011	849	61.3%	(57.0	- 65.4)	24,051	61.8%	(60.9	- 62.7)	NS	323	69.5%	(62.9	- 75.4)	9,597	67.7%	(66.4	- 69.1)	NS	526	52.8%	(47.5	- 58.1)	14,454	56.2%	(55.0	- 57.4)	NS	Yes
2012	599	60.2%	(55.2	- 65.1)	18,891	61.3%	(60.3	- 62.3)	NS	249	63.8%	(56.2	- 70.8)	7,749	68.7%	(67.2	- 70.1)	NS	350	56.7%	(49.9	- 63.2)	11,142	54.2%	(52.8	- 55.6)	NS	No
2013	577	55.3%	(49.8	- 60.6)	16,614	57.5%	(56.2	- 58.7)	NS	236	60.8%	(52.8	- 68.2)	6,754	63.3%	(61.4	- 65.2)	NS	341	49.7%	(42.5	- 56.8)	9,860	51.8%	(50.2	- 53.5)	NS	No
2014	799	60.7%	(56.3	- 65.0)	21,612	59.2%	(58.1	- 60.3)	NS	337	68.4%	(61.9	- 74.3)	9,246	65.2%	(63.6	- 66.8)	NS	462	53.2%	(47.3	- 59.0)	12,366	53.4%	(52.0	- 54.9)	NS	Yes
2015	634	56.0%	(51.1	- 60.8)	16,939	57.6%	(56.4	- 58.8)	NS	292	65.0%	(58.2	- 71.2)	7,282	63.8%	(62.0	- 65.5)	NS	342	46.9%	(40.3	- 53.6)	9,657	51.6%	(50.0	- 53.2)	NS	Yes
2016	587	52.2%	(46.8	- 57.5)	14,723	59.8%	(58.5	- 61.0)	-	249	58.4%	(50.2	- 66.1)	6,421	68.0%	(66.1	- 69.8)	-	338	45.9%	(39.0	- 52.9)	8,302	51.8%	(50.0	- 53.6)	NS	No
Binge drank in past 30 days^																									
2011	846	22.4%	(18.7	- 26.4)	23,948	22.7%	(21.9	- 23.5)	NS	321	29.4%	(23.5	- 36.1)	9,533	30.2%	(28.9	- 31.5)	NS	525	15.1%	(11.5	- 19.6)	14,415	15.7%	(14.7	- 16.7)	NS	Yes
2012	594	21.3%	(17.2	- 26.2)	18,742	22.1%	(21.3	- 23.0)	NS	245	26.6%	(20.2	- 34.2)	7,664	29.1%	(27.6	- 30.5)	NS	349	16.2%	(11.3	- 22.8)	11,078	15.5%	(14.5	- 16.6)	NS	No
2013	573	16.1%	(12.3	- 20.8)	16,500	20.0%	(19.0	- 21.1)	NS	234	22.0%	(15.8	- 29.7)	6,687	25.2%	(23.6	- 26.9)	NS	339	10.1%	(6.5	- 15.4)	9,813	15.0%	(13.8	- 16.4)	NS	Yes
2014	792	21.8%	(18.1	- 26.0)	21,443	20.3%	(19.4	- 21.3)	NS	332	30.3%	(24.1	- 37.3)	9,149	26.8%	(25.3	- 28.3)	NS	460	13.6%	(10.1	- 18.0)	12,294	14.1%	(13.0	- 15.3)	NS	Yes
2015	633	17.5%	(14.1	- 21.6)	16,832	19.5%	(18.5	- 20.5)	NS	292	22.5%	(17.0	- 29.2)	7,216	26.0%	(24.4	- 27.8)	NS	341	12.5%	(8.9	- 17.2)	9,616	13.1%	(12.0	- 14.3)	NS	No
2016	584	17.3%	(13.3	- 22.0)	14,620	20.0%	(18.9	- 21.1)	NS	249	23.2%	(17.0	- 30.8)	6,367	27.2%	(25.4	- 29.0)	NS	335	11.2%	(7.0	- 17.3)	8,253	13.1%	(11.9	- 14.4)	NS	No
Heavy drinking in past 30 days																									
2011	842	6.6%	(4.7	- 9.2)	23,906	7.5%	(7.0	- 8.1)	NS	319	7.8%	(4.7	- 12.7)	9,514	9.2%	(8.4	- 10.2)	NS	523	5.3%	(3.5	- 7.9)	14,392	5.9%	(5.2	- 6.6)	NS	No
2012	597	7.7%	(5.2	- 11.4)	18,738	7.2%	(6.6	- 7.7)	NS	248	11.5%	(7.1	- 18.0)	7,668	8.5%	(7.7	- 9.4)	NS	349	4.1%	(2.0	- 8.0)	11,070	5.9%	(5.3	- 6.6)	NS	No
2013	575	1.9%	(1.0	- 3.3)	16,513	6.8%	(6.2	- 7.5)	-	235	1.5%	(0.5	- 4.2)	6,698	7.3%	(6.4	- 8.3)	-	340	2.2%	(1.1	- 4.3)	9,815	6.3%	(5.5	- 7.2)	-	No
2014	790	7.6%	(5.2	- 11.1)	21,447	6.4%	(5.9	- 7.0)	NS	332	9.9%	(5.7	- 16.4)	9,158	7.5%	(6.7	- 8.5)	NS	458	5.4%	(3.5	- 8.4)	12,289	5.3%	(4.7	- 6.1)	NS	No
2015	630	4.6%	(3.1	- 7.0)	16,815	5.7%	(5.1	- 6.4)	NS	291	4.6%	(2.6	- 8.1)	7,214	7.0%	(6.0	- 8.1)	NS	339	4.7%	(2.6	- 8.4)	9,601	4.6%	(3.9	- 5.3)	NS	No
2016	584	6.0%	(3.7	- 9.5)	14,634	6.6%	(5.9	- 7.3)	NS	246	7.5%	(4.4	- 12.4)	6,376	8.0%	(7.0	- 9.1)	NS	338	4.5%	(1.7	- 11.1)	8,258	5.2%	(4.4	- 6.2)	NS	No
Alcohol impaired driving in past 30 days																									
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	597	5.7%	(3.4	- 9.3)	18,895	3.4%	(3.1	- 3.8)	NS	249	8.0%	(4.4	- 14.0)	7,741	5.5%	(4.9	- 6.3)	NS	348	3.4%	(1.3	- 8.9)	11,154	1.4%	(1.1	- 1.8)	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	797	2.1%	(1.2	- 3.8)	21,627	2.5%	(2.2	- 2.9)	NS	336	4.3%	(2.4	- 7.7)	9,242	4.2%	(3.5	- 4.9)	NS	461	0.0%	(0.0	- 0.0)	12,385	1.0%	(0.7	- 1.3)	-	Yes
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	583	2.0%	(0.8	- 4.8)	14,666	3.4%	(2.9	- 3.9)	NS	247	3.2%	(1.1	- 9.0)	6,383	5.1%	(4.3	- 6.0)	NS	336	0.8%	(0.3	- 2.3)	8,283	1.7%	(1.3	- 2.4)	NS	No

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Took pain medication prescribed by doctor in past year																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	325	28.9%	*(23.5 - 34.9)*		11,767	30.2%	*(29.1 - 31.4)*		NS	131	22.8%	*(16.1 - 31.1)*		4,835	27.3%	*(25.7 - 29.0)*		NS	194	34.4%	*(26.7 - 43.1)*		6,932	33.0%	*(31.5 - 34.6)*		NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	301	33.5%	*(27.3 - 40.4)*		7,858	33.5%	*(31.9 - 35.1)*		NS	144	26.8%	*(18.8 - 36.5)*		3,283	28.9%	*(26.6 - 31.4)*		NS	157	40.2%	*(30.9 - 50.3)*		4,575	37.9%	*(35.8 - 40.1)*		NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Had leftover pain meds after last filled script, among those who took pain meds in past year																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	99	39.0%	*(28.3 - 51.0)*		3,848	49.2%	*(46.9 - 51.4)*		NS	37	-*	-*	- -*	1,423	43.9%	*(40.4 - 47.4)*		NA	62	41.5%	*(27.3 - 57.2)*		2,425	53.4%	*(50.5 - 56.3)*		NS	NA
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	98	30.9%	*(20.8 - 43.2)*		2,684	45.7%	*(42.8 - 48.7)*		NS	39	-*	-*	- -*	995	42.6%	*(37.9 - 47.4)*		NA	59	34.6%	*(21.1 - 51.2)*		1,689	48.0%	*(44.4 - 51.7)*		NS	NA
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Used marijuana in past 30 days																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	569	1.5%	*(0.7 - 3.0)*		14,160	4.9%	*(4.2 - 5.7)*		-	239	2.5%	*(1.2 - 5.4)*		6,143	7.2%	*(6.0 - 8.6)*		-	330	0.4%	*(0.1 - 2.7)*		8,017	2.7%	*(2.1 - 3.5)*		NS	No
Immunization and Infectious Disease																												
Had a flu vaccination in past year, aged 18 years and older																												
2011	854	36.7%	*(32.9 - 40.7)*		24,156	41.1%	*(40.2 - 42.0)*		NS	323	32.3%	*(26.7 - 38.5)*		9,663	35.1%	*(33.8 - 36.5)*		NS	531	41.2%	*(36.3 - 46.3)*		14,493	46.8%	*(45.6 - 48.1)*		NS	No
2012	600	42.2%	*(37.4 - 47.2)*		18,903	42.2%	*(41.2 - 43.2)*		NS	250	38.3%	*(31.4 - 45.7)*		7,754	36.8%	*(35.4 - 38.2)*		NS	350	46.1%	*(39.5 - 52.9)*		11,149	47.5%	*(46.1 - 48.8)*		NS	No
2013	554	44.9%	*(39.6 - 50.4)*		16,022	45.2%	*(43.9 - 46.4)*		NS	226	41.5%	*(34.0 - 49.4)*		6,506	41.2%	*(39.4 - 43.1)*		NS	328	48.5%	*(41.2 - 55.8)*		9,516	48.9%	*(47.2 - 50.6)*		NS	No
2014	803	41.0%	*(36.9 - 45.3)*		21,638	43.9%	*(42.9 - 45.0)*		NS	341	37.6%	*(31.6 - 44.0)*		9,262	38.8%	*(37.3 - 40.4)*		NS	462	44.5%	*(38.9 - 50.2)*		12,376	48.9%	*(47.4 - 50.3)*		NS	No
2015	606	45.7%	*(40.9 - 50.6)*		16,091	47.2%	*(46.0 - 48.4)*		NS	276	43.8%	*(37.0 - 50.8)*		6,883	40.8%	*(39.0 - 42.6)*		NS	330	47.6%	*(40.8 - 54.4)*		9,208	53.4%	*(51.7 - 55.0)*		NS	No
2016	582	38.9%	*(34.1 - 44.0)*		14,685	44.4%	*(43.1 - 45.7)*		NS	247	34.6%	*(27.8 - 42.1)*		6,401	39.4%	*(37.5 - 41.3)*		NS	335	43.3%	*(36.6 - 50.3)*		8,284	49.3%	*(47.6 - 51.1)*		NS	No
Had a flu vaccination in past year, aged 65 years and older^																												
2011	312	56.6%	*(50.3 - 62.6)*		8,185	61.8%	*(60.3 - 63.3)*		NS	102	54.9%	*(44.4 - 64.9)*		2,875	59.6%	*(57.1 - 62.1)*		NS	210	57.9%	*(50.2 - 65.2)*		5,310	63.4%	*(61.5 - 65.3)*		NS	No
2012	216	65.8%	*(58.2 - 72.7)*		6,625	62.9%	*(61.2 - 64.6)*		NS	86	63.0%	*(51.0 - 73.6)*		2,327	60.9%	*(58.1 - 63.6)*		NS	130	68.7%	*(59.3 - 76.8)*		4,298	64.4%	*(62.4 - 66.5)*		NS	No
2013	199	64.2%	*(56.5 - 71.2)*		5,652	66.2%	*(64.2 - 68.1)*		NS	78	67.6%	*(55.2 - 77.8)*		2,067	67.6%	*(64.4 - 70.6)*		NS	121	61.2%	*(51.4 - 70.2)*		3,585	65.0%	*(62.6 - 67.4)*		NS	No
2014	297	58.8%	*(52.1 - 65.2)*		7,610	64.7%	*(63.2 - 66.2)*		NS	130	53.0%	*(43.2 - 62.5)*		2,971	65.9%	*(63.5 - 68.3)*		-	167	65.4%	*(56.8 - 73.1)*		4,639	63.8%	*(61.8 - 65.7)*		NS	No
2015	205	62.5%	*(54.4 - 69.9)*		5,578	65.2%	*(63.4 - 67.0)*		NS	87	63.3%	*(51.2 - 73.9)*		2,119	64.1%	*(61.1 - 66.9)*		NS	118	61.7%	*(50.6 - 71.7)*		3,459	66.1%	*(63.9 - 68.2)*		NS	No
2016	224	60.1%	*(52.4 - 67.3)*		5,130	62.7%	*(60.8 - 64.6)*		NS	83	59.4%	*(47.1 - 70.6)*		1,967	62.8%	*(59.8 - 65.6)*		NS	141	60.7%	*(51.2 - 69.5)*		3,163	62.7%	*(60.2 - 65.1)*		NS	No
Ever had a pneumonia vaccination, aged 65 years and older^																												
2011	300	64.6%	*(58.1 - 70.5)*		7,997	70.3%	*(68.8 - 71.7)*		NS	96	61.2%	*(50.3 - 71.0)*		2,772	66.7%	*(64.2 - 69.1)*		NS	204	67.2%	*(59.4 - 74.1)*		5,225	72.9%	*(71.2 - 74.5)*		NS	No
2012	209	68.3%	*(60.7 - 75.0)*		6,413	70.0%	*(68.4 - 71.6)*		NS	82	70.4%	*(58.7 - 79.8)*		2,225	66.9%	*(64.1 - 69.6)*		NS	127	66.2%	*(56.1 - 75.0)*		4,188	72.3%	*(70.3 - 74.1)*		NS	No
2013	191	68.8%	*(61.3 - 75.4)*		5,478	71.7%	*(69.8 - 73.4)*		NS	75	76.2%	*(64.5 - 84.9)*		1,970	71.5%	*(68.5 - 74.3)*		NS	116	62.4%	*(52.4 - 71.5)*		3,508	71.8%	*(69.4 - 74.0)*		NS	No
2014	286	68.0%	*(61.4 - 73.9)*		7,372	72.3%	*(70.9 - 73.7)*		NS	123	62.8%	*(52.9 - 71.7)*		2,849	70.3%	*(67.9 - 72.5)*		NS	163	73.6%	*(65.0 - 80.7)*		4,523	73.9%	*(72.1 - 75.7)*		NS	No
2015	200	72.2%	*(64.5 - 78.8)*		5,452	73.8%	*(72.1 - 75.4)*		NS	86	69.8%	*(57.9 - 79.5)*		2,056	70.3%	*(67.4 - 73.0)*		NS	114	74.4%	*(64.1 - 82.6)*		3,396	76.5%	*(74.5 - 78.4)*		NS	No
2016	219	74.9%	*(68.0 - 80.8)*		5,060	75.9%	*(74.2 - 77.5)*		NS	81	76.3%	*(65.4 - 84.6)*		1,927	73.7%	*(70.9 - 76.3)*		NS	138	73.7%	*(64.5 - 81.2)*		3,133	77.6%	*(75.5 - 79.7)*		NS	No
Had a tetanus vaccination since 2005																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	509	59.6%	*(54.0 - 65.0)*		14,650	60.2%	*(58.9 - 61.5)*		NS	201	64.0%	*(54.9 - 72.1)*		6,015	63.1%	*(61.1 - 65.0)*		NS	308	55.5%	*(48.1 - 62.7)*		8,635	57.4%	*(55.6 - 59.1)*		NS	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	537	68.5%	*(63.7 - 72.9)*		13,574	64.2%	*(62.9 - 65.4)*		NS	231	71.7%	*(64.8 - 77.7)*		5,939	67.5%	*(65.5 - 69.3)*		NS	306	65.2%	*(58.3 - 71.5)*		7,635	60.9%	*(59.2 - 62.7)*		NS	No

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Ever had a shingles vaccination, aged 50 years and older																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	556	25.6%	*(21.9*	*- 29.7)*	14,246	27.9%	*(26.9*	*- 28.9)*	NS	240	20.4%	*(15.7*	*- 26.1)*	5,892	25.7%	*(24.2*	*- 27.3)*	NS	316	31.2%	*(25.8*	*- 37.3)*	8,354	29.8%	*(28.4*	*- 31.3)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Ever been tested for HIV, 18-64 year olds (excluding blood donation)																												
2011	523	20.0%	*(16.3*	*- 24.4)*	15,561	30.8%	*(29.7*	*- 31.8)*	-	213	16.4%	*(11.6*	*- 22.7)*	6,612	28.4%	*(27.0*	*- 29.9)*	-	310	24.1%	*(18.7*	*- 30.4)*	8,949	33.1%	*(31.7*	*- 34.6)*	-	No
2012	371	17.5%	*(13.2*	*- 22.9)*	11,879	30.9%	*(29.8*	*- 32.1)*	-	162	18.5%	*(12.2*	*- 27.0)*	5,254	27.9%	*(26.3*	*- 29.5)*	NS	209	16.5%	*(11.1*	*- 23.9)*	6,625	34.0%	*(32.4*	*- 35.7)*	-	No
2013	344	18.0%	*(13.6*	*- 23.5)*	10,049	31.8%	*(30.3*	*- 33.3)*	-	141	18.4%	*(12.2*	*- 26.8)*	4,304	29.1%	*(27.0*	*- 31.3)*	-	203	17.7%	*(12.0*	*- 25.2)*	5,745	34.4%	*(32.5*	*- 36.4)*	-	No
2014	475	24.2%	*(19.3*	*- 29.8)*	13,474	30.9%	*(29.6*	*- 32.2)*	NS	198	24.1%	*(16.7*	*- 33.4)*	6,042	28.6%	*(26.8*	*- 30.5)*	NS	277	24.3%	*(18.5*	*- 31.1)*	7,432	33.2%	*(31.4*	*- 35.0)*	-	No
2015	381	23.5%	*(18.4*	*- 29.4)*	10,152	32.0%	*(30.6*	*- 33.5)*	-	182	19.2%	*(13.6*	*- 26.4)*	4,604	29.2%	*(27.2*	*- 31.4)*	-	199	27.8%	*(19.9*	*- 37.4)*	5,548	34.9%	*(32.9*	*- 36.9)*	NS	No
2016	344	20.4%	*(15.5*	*- 26.3)*	9,145	31.9%	*(30.4*	*- 33.5)*	-	156	17.5%	*(11.5*	*- 25.7)*	4,263	28.5%	*(26.4*	*- 30.7)*	-	188	23.3%	*(16.3*	*- 32.3)*	4,882	35.4%	*(33.2*	*- 37.6)*	-	No
Oral Health																												
Visited a dentist or dental clinic for any reason in past year^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	606	71.3%	*(66.4*	*- 75.7)*	19,052	67.6%	*(66.6*	*- 68.5)*	NS	253	66.9%	*(59.6*	*- 73.5)*	7,827	64.2%	*(62.7*	*- 65.6)*	NS	353	75.6%	*(68.8*	*- 81.3)*	11,225	70.9%	*(69.6*	*- 72.1)*	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	821	67.1%	*(62.8*	*- 71.2)*	22,258	66.4%	*(65.4*	*- 67.4)*	NS	345	62.4%	*(55.7*	*- 68.7)*	9,544	63.2%	*(61.7*	*- 64.8)*	NS	476	71.8%	*(66.3*	*- 76.7)*	12,714	69.5%	*(68.1*	*- 70.8)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	605	70.0%	*(65.0*	*- 74.5)*	15,089	68.7%	*(67.5*	*- 69.9)*	NS	257	67.6%	*(59.9*	*- 74.5)*	6,597	65.9%	*(64.1*	*- 67.7)*	NS	348	72.4%	*(65.9*	*- 78.0)*	8,492	71.4%	*(69.8*	*- 73.0)*	NS	No
Had any permanent teeth extracted due to tooth decay or gum disease																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	595	41.9%	*(37.1*	*- 46.9)*	18,824	39.8%	*(38.8*	*- 40.8)*	NS	248	44.6%	*(37.3*	*- 52.1)*	7,750	39.2%	*(37.7*	*- 40.6)*	NS	347	39.4%	*(33.2*	*- 45.9)*	11,074	40.4%	*(39.1*	*- 41.7)*	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	809	42.2%	*(38.1*	*- 46.5)*	22,085	39.1%	*(38.1*	*- 40.1)*	NS	343	45.0%	*(38.7*	*- 51.6)*	9,490	39.4%	*(37.9*	*- 40.9)*	NS	466	39.5%	*(34.2*	*- 45.0)*	12,595	38.9%	*(37.5*	*- 40.2)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	603	43.8%	*(38.8*	*- 48.9)*	14,988	38.2%	*(37.0*	*- 39.4)*	NS	255	43.1%	*(35.8*	*- 50.7)*	6,559	37.6%	*(35.8*	*- 39.3)*	NS	348	44.4%	*(37.8*	*- 51.3)*	8,429	38.9%	*(37.3*	*- 40.5)*	NS	No
Had any permanent teeth extracted due to tooth decay or gum disease, 45-64 year olds^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	242	42.5%	*(35.4*	*- 50.0)*	7,138	47.7%	*(46.1*	*- 49.3)*	NS	101	42.6%	*(31.8*	*- 54.1)*	3,077	48.7%	*(46.3*	*- 51.1)*	NS	141	42.5%	*(33.3*	*- 52.3)*	4,061	46.7%	*(44.6*	*- 48.8)*	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	306	46.9%	*(40.7*	*- 53.1)*	8,200	45.9%	*(44.3*	*- 47.5)*	NS	131	46.0%	*(37.0*	*- 55.3)*	3,631	47.5%	*(45.1*	*- 50.0)*	NS	175	47.7%	*(39.5*	*- 56.1)*	4,569	44.3%	*(42.1*	*- 46.5)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	230	50.1%	*(42.7*	*- 57.4)*	5,356	45.1%	*(43.1*	*- 47.1)*	NS	110	49.9%	*(39.4*	*- 60.3)*	2,446	46.4%	*(43.5*	*- 49.3)*	NS	120	50.3%	*(40.6*	*- 60.0)*	2,910	43.8%	*(41.2*	*- 46.5)*	NS	No
Had all permanent teeth extracted due to tooth decay or gum disease, aged 65 years and older																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	208	11.0%	*(7.2*	*- 16.4)*	6,502	13.4%	*(12.3*	*- 14.5)*	NS	83	12.4%	*(6.9*	*- 21.5)*	2,313	12.0%	*(10.3*	*- 13.9)*	NS	125	9.5%	*(5.2*	*- 16.6)*	4,189	14.4%	*(13.0*	*- 16.0)*	NS	No
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	296	14.7%	*(10.1*	*- 20.9)*	7,657	14.1%	*(13.0*	*- 15.2)*	NS	129	16.4%	*(9.6*	*- 26.6)*	3,010	14.4%	*(12.8*	*- 16.3)*	NS	167	12.8%	*(7.7*	*- 20.6)*	4,647	13.8%	*(12.5*	*- 15.2)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	228	8.0%	*(5.0*	*- 12.7)*	5,179	13.2%	*(11.9*	*- 14.6)*	NS	85	6.5%	*(2.7*	*- 14.4)*	1,993	10.6%	*(9.0*	*- 12.5)*	NS	143	9.5%	*(5.4*	*- 16.0)*	3,186	15.3%	*(13.5*	*- 17.3)*	NS	No
Had all permanent teeth extracted due to tooth decay or gum disease, 65-74 year olds^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	103	12.3%	*(6.9*	*- 20.8)*	3,149	11.3%	*(9.9*	*- 12.8)*	NS	44	-*	-*	- -*	1,268	9.3%	*(7.5*	*- 11.4)*	NA	59	7.7%	*(3.1*	*- 17.8)*	1,881	13.1%	*(11.1*	*- 15.3)*	NS	NA
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	166	15.0%	*(9.0*	*- 23.8)*	4,089	10.9%	*(9.6*	*- 12.3)*	NS	86	16.9%	*(8.9*	*- 29.7)*	1,804	12.0%	*(9.9*	*- 14.4)*	NS	80	11.9%	*(5.2*	*- 24.7)*	2,285	9.8%	*(8.3*	*- 11.7)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	120	9.6%	*(5.1*	*- 17.3)*	2,815	10.4%	*(9.0*	*- 12.0)*	NS	47	-*	-*	- -*	1,168	8.8%	*(6.9*	*- 11.2)*	NA	73	10.2%	*(4.7*	*- 20.9)*	1,647	11.8%	*(9.9*	*- 14.1)*	NS	NA

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Had teeth cleaned by dentist/hygienist in past year, among those with 1+ permanent teeth																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	561	67.7%	*(62.4*	*- 72.5)*	13,764	67.4%	*(66.1*	*- 68.6)*	NS	239	64.3%	*(56.2*	*- 71.6)*	6,092	63.9%	*(62.0*	*- 65.8)*	NS	322	71.0%	*(64.2*	*- 77.0)*	7,672	70.8%	*(69.1*	*- 72.5)*	NS	No
Social Context																												
Housing insecurity in past year, among those who own or rent their home^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	242	18.7%	*(12.7*	*- 26.5)*	6,089	26.6%	*(25.0*	*- 28.3)*	NS	102	18.5%	*(10.7*	*- 30.0)*	2,481	24.7%	*(22.3*	*- 27.3)*	NS	140	18.8%	*(10.9*	*- 30.6)*	3,608	28.5%	*(26.3*	*- 30.8)*	NS	No
2013	259	18.3%	*(13.4*	*- 24.6)*	7,324	28.8%	*(27.1*	*- 30.5)*	-	99	14.7%	*(8.3*	*- 24.6)*	2,961	25.0%	*(22.5*	*- 27.7)*	NS	160	21.2%	*(14.7*	*- 29.7)*	4,363	32.3%	*(30.0*	*- 34.7)*	-	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	293	31.4%	*(24.9*	*- 38.9)*	7,461	28.5%	*(26.8*	*- 30.2)*	NS	138	25.5%	*(17.7*	*- 35.4)*	3,109	26.6%	*(24.2*	*- 29.2)*	NS	155	37.3%	*(27.2*	*- 48.5)*	4,352	30.3%	*(28.1*	*- 32.5)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Food insecurity in past year^																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	263	15.8%	*(9.8*	*- 24.5)*	6,621	17.6%	*(16.2*	*- 19.0)*	NS	114	9.8%	*(4.3*	*- 20.6)*	2,684	13.9%	*(12.1*	*- 16.0)*	NS	149	21.9%	*(12.3*	*- 35.9)*	3,937	21.1%	*(19.1*	*- 23.2)*	NS	No
2013	269	11.4%	*(7.5*	*- 16.8)*	7,828	19.0%	*(17.6*	*- 20.6)*	-	106	11.8%	*(6.1*	*- 21.6)*	3,159	15.4%	*(13.4*	*- 17.7)*	NS	163	11.0%	*(6.6*	*- 17.8)*	4,669	22.5%	*(20.5*	*- 24.6)*	-	No
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	305	23.6%	*(17.6*	*- 31.0)*	7,918	21.0%	*(19.5*	*- 22.5)*	NS	145	21.3%	*(14.0*	*- 31.2)*	3,309	17.9%	*(15.8*	*- 20.2)*	NS	160	25.9%	*(17.0*	*- 37.3)*	4,609	24.0%	*(22.1*	*- 26.1)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Caregiving																												
Provided regular care/assistance in past month to friend or family member with health issue																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	292	25.0%	*(18.3*	*- 33.1)*	7,883	24.7%	*(23.2*	*- 26.2)*	NS	130	20.1%	*(11.5*	*- 32.7)*	3,434	21.1%	*(19.1*	*- 23.4)*	NS	162	30.4%	*(21.0*	*- 41.7)*	4,449	28.0%	*(25.9*	*- 30.2)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Cognitive Decline																												
Experienced more or worsening confusion or memory loss in past year, aged 45 years and older																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	215	9.1%	*(5.5*	*- 14.7)*	5,767	9.4%	*(8.4*	*- 10.5)*	NS	89	13.7%	*(7.2*	*- 24.5)*	2,436	10.2%	*(8.7*	*- 12.0)*	NS	126	5.3%	*(2.6*	*- 10.7)*	3,331	8.6%	*(7.3*	*- 10.2)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
Inadequate Sleep																												
Get less than 7 hours of sleep per day																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	592	26.3%	*(22.1*	*- 31.1)*	16,972	31.8%	*(30.6*	*- 33.0)*	NS	239	27.8%	*(21.3*	*- 35.4)*	6,927	32.6%	*(30.8*	*- 34.4)*	NS	353	24.9%	*(19.8*	*- 30.8)*	10,045	31.0%	*(29.5*	*- 32.6)*	NS	No
2014	808	30.1%	*(26.1*	*- 34.5)*	22,172	30.0%	*(29.0*	*- 31.0)*	NS	341	30.5%	*(24.4*	*- 37.4)*	9,527	30.7%	*(29.2*	*- 32.2)*	NS	467	29.7%	*(24.7*	*- 35.3)*	12,645	29.4%	*(28.1*	*- 30.7)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	605	26.7%	*(22.4*	*- 31.4)*	15,097	29.6%	*(28.4*	*- 30.8)*	NS	256	29.0%	*(22.4*	*- 36.6)*	6,610	29.7%	*(27.9*	*- 31.5)*	NS	349	24.3%	*(19.2*	*- 30.3)*	8,487	29.5%	*(27.9*	*- 31.2)*	NS	No
Average hours of sleep per day																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	592	7.1	*(7.0*	*- 7.3)*	16,972	7.1	*(7.0*	*- 7.1)*	NS	239	7.2	*(7.0*	*- 7.3)*	6,927	7.0	*(7.0*	*- 7.1)*	NS	353	7.1	*(7.0*	*- 7.3)*	10,045	7.1	*(7.0*	*- 7.1)*	NS	No
2014	808	7.1	*(7.0*	*- 7.2)*	22,172	7.1	*(7.0*	*- 7.1)*	NS	341	7.0	*(6.9*	*- 7.2)*	9,527	7.0	*(7.0*	*- 7.1)*	NS	467	7.1	*(7.0*	*- 7.2)*	12,645	7.1	*(7.1*	*- 7.1)*	NS	No
2015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2016	605	7.2	*(7.1*	*- 7.3)*	15,097	7.1	*(7.1*	*- 7.1)*	NS	256	7.1	*(7.0*	*- 7.3)*	6,610	7.1	*(7.0*	*- 7.2)*	NS	349	7.3	*(7.0*	*- 7.5)*	8,487	7.1	*(7.1*	*- 7.2)*	NS	No

Indicators	Overall									Men									Women									LHD Gender Diff.[e]
	Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					Four Corners				State of NE					
	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		n [a]	mean or % [b]	95% C.I.[c] (Low - High)		Sig[d]	
Occupational Safety and Health																												
Work-related injury or illness in past year, among employed or recently out of work																												
2011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2013	173	5.5%	*(2.7*	*- 10.8)*	4,952	4.8%	*(3.9*	*- 5.8)*	NS	82	8.3%	*(3.8*	*- 17.4)*	2,246	6.1%	*(4.8*	*- 7.7)*	NS	91	1.8%	*(0.4*	*- 7.2)*	2,706	3.3%	*(2.2*	*- 4.9)*	NS	No
2014	259	1.4%	*(0.6*	*- 3.4)*	6,966	4.9%	*(4.1*	*- 5.9)*	-	116	1.0%	*(0.3*	*- 3.4)*	3,403	5.4%	*(4.4*	*- 6.7)*	-	143	1.8%	*(0.5*	*- 5.9)*	3,563	4.3%	*(3.1*	*- 6.0)*	NS	No
2015	203	4.7%	*(2.2*	*- 10.0)*	5,434	5.7%	*(4.7*	*- 6.8)*	NS	103	5.3%	*(1.8*	*- 15.0)*	2,727	7.1%	*(5.6*	*- 9.0)*	NS	100	3.9%	*(1.6*	*- 8.9)*	2,707	3.9%	*(2.9*	*- 5.3)*	NS	No
2016	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

Note: Data reflect the four county LHD region of Butler, Polk, Seward, and York Counties

Note: Data reflect both landline and cell phone responses

Note: This table is not intended to be inclusive of all BRFSS indicators; some were excluded due to small numbers at the LHD level

Note: This table excludes 2011 BRFSS optional module and state added questions data due to the data being landline only

Note: The results in this table may be slightly different than results in previously published reports and tables due differences in the software used and/or how the statistical analysis code was written; these results were analyzed using SAS and SAS-callable SUDAAN software

[a] Non-weighted sample size among adults 18 and older (unless different age group noted)

[b] Weighted mean, median, or percentage (percentages are followed by the % symbol) among adults 18 and older (unless different age group noted)

[c] Low and High are the lower and upper limits of the 95% confidence interval, respectively

[d] Symbols represent: "+" = LHD value significantly higher than the state value; "-" = LHD value significantly lower than the state value; "NS" = LHD value not statistically different than the state value; significant differences based on 95% confidence interval overlap

[e] Indicates whether there is a significant difference by gender within the LHD region, based on non-overlapping 95% confidence intervals; note that small sample sizes for males and females can make interpreting significance difficult due to large confidence intervals

^ Reflects a Nebraska Healthy People 2020 (HP2020) measure

* Data suppressed due to a small number of respondents (i.e., fewer than 50)

Source: Nebraska Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS); January 2018

NEBRASKA
Good Life. Great Mission.
DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES